

€uroppa

Magazine

juni 2009

Tihić novi-stari predsjednik SDA

Sve o biometrijskim pasošima

Feljton: Špijuni i rat u BiH

Foto reportaža sa Eurosonga u Moskvi

Napravite vlastiti bazen

Brena 'zapalila' publiku u Sarajevu

ISSN 1939-3423



THE ORLANDO FIRM, P.C.

LAWYERS FOR THE PEOPLE, NOT THE POWERFUL

Former Insurance Company Lawyers With
The Experience You Deserve...We Know How They Think!



ROGER W. ORLANDO

YOUR lawyer during YOUR time of need!

Have **21** years experience as a trial lawyer in your corner!
If your case goes to trial, I personally will be by your side!

- Wrongful Death
- Faulty Drugs & Products
- Recalled Products
- Foodborne Illnesses
- Automobile/Motorcycle Collisions
- Herniated Discs
- Slip & Fall
- Tractor Trailer Collisions
- Work Injuries
- Automobile/Pedestrian Accidents
- Medical Malpractice
- Head Injury/Brain Injury
- Carpal Tunnel
- Spinal Injuries/Paralysis
- DUI Accidents
- Airline Disasters
- Small Aircraft Crashes
- Workers' Compensation

FREE CONSULTATION • HOME or HOSPITAL VISITS

315 West Ponce De Leon Ave • Suite 400 • Decatur, GA 30030

Toll Free: 1-866-373-1800

404-373-1800

www.OrlandoFirm.com

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Amili Ahmetović na telefon 404-373-1800

U ovom broju:

4 Komentar

Enes Selimović: Političke konotacije

10 Bosna i Hercegovina

Tihićeva pirova pobjeda

16 Bosna i Hercegovina

Ko se boji biometrijskog pasoša?

20 Feljton

Dok je svijet spavao (8):

Zapadne obavještajne službe i rat u BiH

26 Zanimljivosti

Najbolji bazeni na svijetu

30 Sport

Intervju: Edin Branković, klizač

32 Muzika

Foto reportaža sa izbora za pjesmu Evrovizije u Moskvi

34 Film

Završen 6. BHFF u New Yorku

35 Estrada

Brena 'zapalila' publiku u Sarajevu

36 Mozaik

38 Porodica

Uradi sam: Rashladite se u vlastitom bazenu

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi



26 Zanimljivosti

Najbolji bazeni na svijetu



32 Muzika

Foto reportaža sa Eurosonga u Moskvi



IMMIGRATION LAW
*Family & Employment Visas
 - Green Card -
 Any type
 Permanent & Temporary
 Visas*

DEPORTATION

770-271-5244 Fax: 770-271-5604
 Toll Free: 888-763-7025
 3459 Lawrenceville-Suwanee Rd.
 Suite "A" Suwanee, GA 30024

Cornel Potra
 Attorney at Law
 cornel@potraLawFirm.com

www.PotraLawFirm.com



www.bosnianyellowpages.us
 besplatan upis kompanije

Političke konotacije

Znamo koliko štete i ljudskih života je odnio rat i agresija na našu državu. Do sad smo valjda, pa i oni najtvrdoglaviji među nama, uvidjeli koliko štete proizvode nacionalne stranke i podjele po etničkim linijama. Najevidentniji dokaz za takvu gubitničku politiku je dijaspora to jest' mi ovdje u Americi. Al' džaba je to sve nama Bošnjacima kad mi samo vjerujemo u svoje tabore i svoje ljude. Džaba što je komšija, prva vrata do naših druge vjere ili ateista, mi ti svoje uporno guramo. Vijesti iz Bosne pune su hvale o reizboru Sulejmana Tihića za ponovnog predsjednika SDA (Stranke demokratske akcije) najjače bošnjačke političke stranke u BiH. Kako to samo gordo zvuči. Nekome da. Utakmicu koju SDA i bošnjaci etnički angažirani protiv SDS i HDZ mi ne možemo dobiti. Jer i oni drugi imaju svoju liniju i trasu od koje ne odstupaju. I gle čuda. Svi mi propadamo i tonemo, naravno neko manje neko više, ali strateški nazadujemo bez sumnje. Rezultat etničkih stranaka je naše putešestvije po svijetu. I nema izgleda da će se to popraviti uskoro. Nepremostiv se jaz stvara. Ali, iako su gubici nenadoknadivi u vidu zemlje i države, maternjeg jezika i drugog, na drugoj strani mi se ovdje organizujemo, ukopavamo i bezbeli širimo. Prošlog vikenda završen je još jedan godišnji Kongres Bošnjaka Amerike i Kanade. I da ne ulazim u zaključke i uspjehe ovog Kongresa, vidno je da oni jačaju našu bazu ovdje, dakle po onoj narodnoj "ostajte ovdje sunce tuđeg neba grijati vas neće.." kao da je ovo naš krajnji domet. Da smo se kojim slučajem svi mobilizovali na vraćanju u domovinu, počev od naše Ambasade, kao što se neki trude da se ovdje sto bolje ušančimo, rezultati povratka bili bi sigurno značajniji. Ovako mi se čini mi podebljavamo onu poslijeratnu parolu "ko je šta jamijo, jamijo je", al' šta fali kontamo mi, ne čineći ništa da se tom problem suprotstavimo.



Ovdje u Atlanti, strategija ukopavanja i širenja dobija svoju podlogu u vidu projekta Bošnjaka Georgije. Tu bi, u taj projekt gradnje centra i džamije, po nekim nezvaničnim podacima trebali utrošiti oko 2-3 miliona dolara. Naravno po leđima dobrih Bošnjaka bit će i taj račun. Ja svakako razumijem važnost logistike i infrastrukture i naše potrebe ovdje, ali se pitam znači li to da smo se dobrovoljno odrekli povratka u Bosnu? Znači li ova odluka gradnje i ulaganja da smo zauvijek rekli zbogom polovini Bosne i Hercegovine? Ove moje brige i dileme dio su valjda životnog tereta koji svi nosimo svak na svoj način. Ali jedno je sigurno, političke tribine i javne diskusije kojih ovdje nema, svakako bi bile korisne pri donošenju teških odluka.

Evidentno je da naša svijest o nama samima nije na potrebnjoj razini. Uzalud je bio put oko svijeta. Sudeći po našem radu i akcijama nismo dovoljno naučili gledajući kako daleko smo stigli i šta smo sve prošli od rata na ovamo. Navikli smo godinama u bivšem sistemu da se sve organizuje i da nam se servira od valjda nekakvih vladajućih struktura. Ovdje kao što vidimo, sve je do nas. Naša djeca očekuju da im mi pokažemo kako se gradi bolja budućnost a mi ih učimo da trebaju mijenjati svoj identitet. Usput, kako im pokažemo tako će oni naučiti i znati. U američkom žargonu kazano fali nam leadership iliti vođstvo. To naravno počinje od kvalitetnog vođstva države, gradova, mjesnih zajednica, i tako redom. Ili je možda ovaj minimum napora koji pružamo kao članovi zajednice dovoljan, pa sam ja može bit' izgubio kontakt s realnošću. Bilo kako bilo, mi idemo dalje i to sredinom.

Vrijeme je da se zapitamo kud plovi ovaj naš zajednički brod?

Enes Selimović

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!



besplatan upis kompanije

www.bosnianyellowpages.us

USKORO - NOVO - SAVREMENO



USKORO!!!

Prolazeći pored zgrade nekadašnjeg poznatog restorana "Topolino", vjerovatno ste uočili da su u toku građevinski radovi koji nagovještavaju privođenje ovog objekta i prostora novoj poslovnoj namjeni.

Naime, početkom jula ove godine u ovaj poslovni prostor useliće se našim građanima dobro poznata prodavnica "Bosnia Market", vlasništvo porodice Mustić. To će biti novi tržni centar sa ugostiteljskim objektom prilagođenim zahtjevima modernog marketa. Na površini od 10.000 sq. ft. ovaj tržni centar, koji će biti najmodernije opremljen i organizovan, omogućiće našim građanima široki izbor asortimana roba koje će biti, u pravom smislu riječi, internacionalnog karaktera. U sklopu ovog kompleksa nalaziće se restoran sa bogatom ponudom specijaliteta sa roštilja, kao i drugih naših tradicionalnih jela, uključujući široku ponudu bezalkoholnih napitaka, espresso kafe i kapučina, te razne vrste dezerta. Restoran će raspolagati sa velikom ljetnom baštom u kojoj će posjetioci moći da se relaksiraju i uživaju u prirodnom ambijentu novog zelenog kompleksa.

Novi tržni centar omogućiće našim građanima da se obezbijede svim kućnim potrepštinama na jednom mjestu i tako uštede vrijeme, a istovremeno se sretnu sa prijateljima i poznanicima uz kratak objed ili dobru kafu.

Realizacijom ovog projekta "Bosnia Market" i "Euro Gourmet Foods" konačno ispunjavaju želju naših ljudi da se na prostoru Lawrenceville-a izgradi market modernog sadržaja.

euro
· Gourmet Foods ·

488 Gwinnett Drive (bivši Topolino), Lawrenceville, GA 30045

Menjačnica Manjača

Nаш izvjestitelj se dokopao snimke telefonskog razgovora između premijera Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banje Luke Dragoljuba Davidovića netom što je - uoči Svjetskog prvenstva u raftingu - iz optičaja povučena turistička brošura s konstatacijama da je "tokom posljednjeg rata Banjaluku moralo napustiti oko 80.000 uglavnom Bošnjaka i Hrvata", te da je "na Manjači bio smješten jedan od najvećih koncentracionih logora". Osnovano se sumnja da je osoba koja je ilegalno snimila razgovor dvojice visokih funkcionera ista ona koja je provela diverziju u turističkoj brošuri, ali redakcija zadržava pravo čuvati anonimnost svog izvora

MILORAD DODIK: Jeste ga otkrili, Davidoviću?
 DRAGOLJUB DAVIDOVIĆ: Još nismo, gospodine predsjedniče, ali na dobrom smo tragu.

DODIK: E, pa kad ga još niste otkrili, onda hitno dođi do mene na jedno svečano otkrivanje.

DAVIDOVIĆ: Otkrivanje čega, gospodine predsjedniče?

DODIK: Grobnice za Dragoljuba Davidovića, eto čega, druškane! Vi ćete mene u grob otjerat, al' ja ću vas, matere mi, prije toga sve dat streljat. Pa znaš li ti šta sam ja sve napravio da to Svjetsko prvenstvo u raftingu dovedem u Banjaluku?! Pragove sam obilazio, muda sam otegao. A zašto? Zato da mi u turističkoj brošuri neki... neki... neki manijak i zlotvor insinuira da je Srpska zločinačka tvorevina! Pa u logor ću vas sve otjerat! Manjaču ću ponovo otvoriti!

DAVIDOVIĆ: To je bila sabotaža, gospodine predsjedniče, nije se moglo...

DODIK: Znam ja da je sabotaža, Davidoviću, nisam glup. Ali čija, pitam te, čija?

DAVIDOVIĆ: To ćemo otkrit najhitnije što možemo, sve snage su angažovane na tome. Siguran sam da nije niko od domaćih ljudi. Tako ću reći i ako me pitaju novinari.

DODIK (glasno): Jel' tebi jasno šta turizam znači za ovu zemlju?! Jel' ti potpuno bistro koliki je za nas značaj te privredne grane?! Srpska bez turizma je, da prostiš, goli kurac, k'o da je dio Bosne i Hercegovine. A da sad ne spominjem prihode koje privatno očekujem...

DAVIDOVIĆ: Jasno mi je, predsjedniče...

DODIK (vrlo glasno): I znaš koliki su naponi uloženi da se to ostvari, da Srpska postane samostalna i suverena turistička destinacija?! Pa glave su za to padale, čovječe! Brutalni rat je vođen, krv se prolijevala!

DAVIDOVIĆ: Znam, predsjedniče, znam...

DODIK (još glasnije): Osamdeset hiljada Hrvata i Bošnjaka smo protjerali iz Banjaluke zato da bi sutra mogli samostalno razvijati svoj turizam i druge privredne grane! Znaš li koliki je to napor?! I šta se dešava? Dešava se da nam banda sve

to minira šireći podvale da smo odavde protjerali osamdeset hiljada Hrvata i Bošnjaka.

DAVIDOVIĆ: Znam, predsjedniče, znam...

DODIK: Logore smo otvarali da bi jednom postali zemlja blagostanja i turistička sila. I šta sad trebamo? Pustit da nam sve to unište obmanama da smo ovdje imali nekakve logore?

DAVIDOVIĆ: Nikako, predsjedniče, nikako...

DODIK: Jesmo li mi krajnjim ljudskim naporima stvorili etnički čistu državu zato da nas danas lažno optužuju za etničko čišćenje, to te ja pitam?! Jesmo li mi zato rušili Ferhadiju, da bi danas neko govorio da je nema?!

DAVIDOVIĆ: Nismo, gospodine predsjedniče.

DODIK: Šta nismo?

DAVIDOVIĆ: Nismo je rušili.

DODIK: Kako nismo, jebo ga ti?

DAVIDOVIĆ: Mislim, nismo je zato rušili.



"Ako neki turisti pitaju za Manjaču, upute ih u najbližu mjenjačnicu, računajući na njihovo slabo poznavanje srpskog. Kažu da pali u sto posto slučajeva"

DODIK: Tačno. Nismo zato. Nego zato da pokažemo turistima da nisu ni u Teheranu ni u Sarajevu, nego u Banjaluci. Kako bi Banjaluka mogla postati turistički atraktivna da je nismo učinili drugačijom od Teherana ili Sarajeva? Dobro taj ludak nije napisao i da leševi plivaju Vrbasom, bog te jebo, pa da nam rastjera i takmičare, ove raftingere, raftere, šta li su...

DAVIDOVIĆ: E, to stvarno nije mogao. Sve je to voda davno odnijela. A i mi smo sami dosta počistili.

DODIK: Šta hoćeš da kažeš?

DAVIDOVIĆ: Pa mislim, lagao bi...

DODIK: A ovako ne laže, a?

DAVIDOVIĆ: Ma laže, naravno, ali tako što se drži činjenica. Dakle, potpuno neprimjereno turističkoj brošuri.

DODIK: Naravno da je neprimjereno. Jer mi koji se bavimo državom i biznisom znamo da je turizam privredna djelatnost koja kod ljudi potiče sticanje lijepih dojmova. Ne možeš se uopšte baviti turizmom ako ne prodaješ muda pod bubrege. I tu ja vidim naše značajne komparativne prednosti. Zato ja i kažem: Republika Srpska je država na turističkim osnovama.

DAVIDOVIĆ: Lijepo rečeno, predsjedniče...

DODIK: Nego, hajde da budemo praktični, Davidoviću. Kad ćete uhvatiti izroda, da mu lično presudim?

Ožebic Towing Service
404-304-8651



NOVO: Vršimo besplatno odvoženje starih auta

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
 Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers.com **GMAC Real Estate**

DINO KRGO
 REALTOR
678-429-4353
 dmservice@bellsouth.net



Vas Distributer za TV



HAYAT
Rasim Duliman
 -Generalni Zastupnik-
 Tel: 678-377-2474
 Cell: 678-764-8860

Vaš zastupnik za:
 Hayat, BN-Tv
 Pink, Pink Plus

415 Lynn Katie Ct.
 Lawrenceville, GA 30045

Jeftine avionske karte!

Edo Travel



Cijena Vaše karte može biti povoljnija, ako je kupite na vrijeme.
Amira Wanessa - Travel agent
 phone: 904-333-0466 ♦ fax: 904-212-1301
 e-mail: EdoTravel@gmail.com

E&A Transport

Potrebni owner operatori sa vlastitim prikolicama:

- 24/7 dispečer na raspolaganju
- Sedmična isplata
- Besplatno savjetovanje
- Besplatna obrada poreza za naše vozače

Owner-operators with trailers needed:

- 24/7 dispatcher available
- Weekly pay out
- Free consultation service
- Free income tax for our drivers



678-697-8497



DELTA T HVAC

Heating, A/C & Refrigeration Service

tel :: 770.338.8700

e-mail :: DeltaHvacLLC@gmail.com

*Installation, service and
repair of all brands!*

Licensed Insured

30 Years of Excellence

Residential :: Commercial :: Industrial

Halil :: 404.488.7064

Nusret :: 404.643.8034

Siddique :: 404.787.9165



ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted, P.C.

Attorney at Law

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!



Aleksandra H. Bronsted

Radi u oblastima:

Osobne ozljede zadobivene:

- Na radu / Workers' compensation
- U saobraćajnim nesrećama
- Pri padu
- Korištenjem neispravnih proizvoda



Radno pravo / Diskriminacija - Porodično pravo / Razvodi - Krivično pravo - D.U.I

6065 Lake Forrest Drive "Suite 200" Atlanta, GA 30328

Phone: 770-451-3818 Fax: 770-451-3922

Oni pasji sinovi iz Dana ga već nazivaju Neznanim junakom, samo mi još fali da se počnu širiti mitovi i legende. Jeste bar suzili krug osumnjičenih?

DAVIDOVIĆ: Teško da je izrod, gospodine predsjedniče, zasad konstatujemo da to nije niko od domaćih ljudi. U tom smislu ću dati izjavu i medijima, ako budu pitali. Prema tome, eliminisali smo sve domaće ljude iz kruga sumnjivih. A to nije malo, to su skoro svi.

DODIK: Dobro, to je pametno... A baš si siguran da nije niko od domaćih ljudi?

DAVIDOVIĆ: Siguran. Osim ako nije neko iz najbolje namjere...

DODIK: Kakve namjere?

DAVIDOVIĆ: Pa ti što prate rafting vole uzbuđenja, adrenalin i te stvari. Možda je neko pomislio da bi im turistička posjeta logoru ili, šta ja znam, nekom stratištu, baš bila onako po mjeri...

DODIK: Nemoj srat, Davidoviću, molim te! Jesi ti čuo da igdje na svijetu turisti obilaze stratišta?

DAVIDOVIĆ: Ja kad sam bio u Splitu onaj turistički vodič nas odveo do Peristila i kaže: "Evo, tu je boravio imperator Dioklecijan, poznat po tome što je bacao kršćane lavovima."

DODIK: Ma nemoj. A jel' vas onda odveo do Lore i rekao: "Evo, ovdje je imperator Tuđman bacao pravoslavce 'pumama', 'tigrovima' i drugim ustaškim zvijerima?"

DAVIDOVIĆ: To ne mogu da svjedočim. Ja sam bio u Splitu prije rata.

DODIK: Mora da prođe određeni istorijski period da neko stratište postane kulturna vrijednost, shvati to, Davidoviću. Biće vremena da se Manjača afirmiše, ne brini. Prvo treba naši književnici to da obrade, pa da uđe u čitanke i udžbenike, pa da par generacija to vari, vari, vari, dok se ne formira ispravno istorijsko sjećanje...

DAVIDOVIĆ: Dobro, ja sam kao energetičar malo tanji sa književnošću i istorijom. A problem sa Manjačom smo, bar dok traje ovo Svjetsko prvenstvo, na nivou opštinskih službi i turističkih agencija ionako riješili.

DODIK: Kako riješili?

DAVIDOVIĆ: Ako neki turisti pitaju za Manjaču, upute ih u najbližu mjenjačnicu, računajući na njihovo slabo poznavanje srpskog. Kažu da pali u sto posto slučajeva.

DODIK: A šta kažu ako ih pitaju za Hrvate i Bošnjake?

DAVIDOVIĆ: Hrvata i Bošnjaka više nemamo, al imamo suvenira. To kažu.

DODIK: Dobro, nije loše, mada nije baš da ih skroz nemamo... A kad kažeš da ovu svinjariju sa brošurama nije izveo niko od domaćih ljudi, na koga ustvari sumnjaš?

DAVIDOVIĆ: Pa na nekog od Bošnjaka ili Hrvata, na koga bi drugog...

DODIK: Davidoviću, Davidoviću... Jesmo mi jedna multikulturalna sredina i jesmo se kao takvi predstavili u svim turističkim aspektima?

DAVIDOVIĆ: Jesmo.

DODIK: E, pa zar onda Bošnjaci i Hrvati koji žive u Banjaluci takođe nisu "domaći ljudi"?

DAVIDOVIĆ: Pa valjda jesu...

DODIK: A i zašto smo ih otjerali osamdeset hiljada ako ovih par što su ostali ne bi poznavali u dušu? Ajde mi to objasni! Jel' možda hoćeš reć da nismo dobro obavili posao?

DAVIDOVIĆ: A jest, fakat, ovo malo što ih ima, ja ih ustvari sve znam. Djeluju baš pristojni ljudi.

DODIK: Dabome da su pristojni. Prošli su najoštriju selekciju.

DAVIDOVIĆ: Ma jok, nije to niko od domaćih ljudi. Uključujući i ovu šačicu Bošnjaka i Hrvata.

DODIK: To sam već čuo, Davidoviću, ali ne pitam te ko nije, nego ko jest.

DAVIDOVIĆ: Pa to ćemo tek da otkrijemo, gospodine predsjedniče.

DODIK: Razmisli malo. Je li ti možda padalo na pamet da bi nekome moglo odgovarati da nas osramoti u svojim vlastitim očima?

DAVIDOVIĆ: Ta mi je misao previše složena, gospodine predsjedniče.

DODIK: Mučni malo glavom, Davidoviću. Ko je taj koji hoće da nam uništi turizam, a nije niko od domaćih ljudi?

DAVIDOVIĆ (lupnuvši se po čelu): Turist, jebo mu ja mater!

Sporna brošura povučena sa ulica

BANJA LUKA, 22. MAJA (SRNA) - Gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović potvrdio je danas Srni da je promotivna turistička brošura povučena sa banjalučkih ulica prije održavanja Svjetskog prvenstva u raftingu zbog greške koju je očigledno neko zlonamjerno uradio.

Komentarišući sinoćnji prilog banjalučke Alternativne televizije u kojem se navodi da je prvi broj turističkog časopisa povučen, jer u njemu piše da je, "prema procjenama, tokom posljednjeg rata Banjaluku, u kojoj inače nije bilo ratnih dešavanja, moralo napustiti oko 80.000 uglavnom Bošnjaka i Hrvata te da je na Manjači bio smješten jedan od najvećih koncentracionih logora tokom rata", Davidović je rekao da je očigledno neko imao zlu namjeru da tako nešto napiše.

"Zbog toga smo sve primjerke brošure povukli prije početka Svjetskog prvenstva u raftingu", naglasio je Davidović i dodao da u prvom promotivnom materijalu koji je, kako je rekao, radila određena institucija, agencija, toga nije bilo.

Odgovarajući na pitanje da li će neko snositi odgovornost za štetu koju je sadržaj ove brošure nanio gradu i Republici Srpskoj (RS), Davidović je rekao da u narednom periodu ostaje da se vidi ko je to uradio i da je siguran da to nije niko od domaćih ljudi.

Banjaluka je domaćin Svjetskog prvenstva u raftingu koje se održava od 17. do 24. maja.

Tihićeva pirova pobjeda

Izgleda da je održavanjem kongresa i održanim izborima Stranka demokratske akcije kročila na put raskola pa mnogi Tihiću pobjedu vide kao otvaranje fronta suprotstavljenog Islamskoj vjerskoj zajednici. Mnogi misle da će reis Cerić sada bez problema okupiti razjedinjene i letargične snage ljute muslimanske desnice. U najkraćem: Teško Tihiću!

Piše: Milan PEKIĆ

Tik pred zoru 27. maja u sarajevskoj Zetri okončan je Peti kongres Stranke demokratske akcije BiH (SDA), a Sulejman Tihić je sa 425 glasova postao novi – stari predsjednik jedne od najvećih partija, odnosno najveće muslimanske političke organizacije u ovoj državi. Bakir Izetbegović je bio dostojan protukandidat osvojivši 301 glas, a samouvjereni Adnan Terzić je teško poražen – samo 19 delegata u njemu je vidjelo slamku spasa. A da je riječ o potrebi spašavanja ove stranke, bolje rečeno političkog pokreta, na ovom kongresu, odnosno u bližoj budućnosti, bilo je više nego jasno. Teško je da će sve proći bez velikih potresa i raskola. Ustvari, odmah je i počelo: Nedžad Branković, premijer Federacije BiH, čovjek koji nema Tihićevu podršku, a svakako je izložen baražnoj vatri jakih opozicionera – Socijalne demokratske partije, odmah nakon Tihićevog trijumfa, najavio je ostavku na državnu funkciju.

Inače, opći utisak prisutnih je da je Kongres održan u prilično napetoj atmosferi, u nekim momentima sve je ličilo na nogometnu utakmicu visokog rizika, jer su pojedini delegati s mnogo strasti podržavali kandidature.

Novi – stari predsjednik izjavio je da je njegovim reizborom pobijedila SDA – bosanskohercegovačka narodna stranka evropskog političkog centra, usmjerena izgradnji BiH kao normalne, prosperitetne države ravnopravnih naroda i građana, u kojoj će se, uz dogovor, kompromis i dijalog rješavati problemi bez sukoba i podjela.

–Nastavit ću borbu za puno jedinstvo SDA, onakvu kakva je bila poslije smrti bivšeg predsjednika stranke Alije Izetbegovića. Moja kandidatura i izbor su dokaz da je SDA demokratska stranka i ona to svakim danom pokazuje. SDA će trebati timove mladih ljudi, koji moraju raditi za građane BiH, kako bi se uspjela prevazići teška ekonomska i socijalna kriza u BiH i koja će imati mudrosti da krene uz stari i iskusni kadar SDA ka Evropskoj uniji.

Ipak, a s obzirom na stanje i sve ono što je prethodilo Kongresu, teško je vjerovati da će se, oni što se nazivaju izvornim i vjerskim krilom u SDA, pomiriti s porazom. Radi se o moćnoj grupaciji ljudi koji će se tek sada suočiti sa vlastitim greškama. SDA je pobjedom Sulejmana Tihića definitivno ušla u novu fazu, u kojoj počinje raspad ili osipanje ove stranke na ovaj ili onaj način. To su, uostalom, rekli i Bakir Izetbegović i Adnan Terzić. I prije, ali i poslije Kongresa, s tim što je Izetbegović, najavljuvao kako će se povući iz političkog života ako ne pobijedi. Odluku je promijenio jer je, čim je saznao rezultate, pred pristašama, okupljenim ljutitim desničarima, rekao:

– Učinit ću sve što je u mojoj moći da ne dođe do rascjepa u stranci. Moramo je sačuvati, jer je jedini garant pozicije bošnjačkog naroda i probosanskog puta prema Evropi i s tim se nije igrati. Sad slijedi nastavak teškog perioda, jer je BiH zagazila duboko u ekonomsku krizu na koju se nije pravovremeno reagiralo. Reforme su u zastoji i loša je atmosfera u zemlji. Preostaje mi da poželim svako dobro Tihiću i ljudima uz njega, a pomoći ću im koliko mogu, ali se i nadam da će reizabrani predsjednik Tihić uvažiti mnoge od iznijetih opravdanih kritika. Stoga mijenjam namjere i neću napustiti SDA. Ostajem u stranci i u parlamentu. Dobio sam više od 300 glasova delegata, što je vrlo snažna pozicija u stranci i u narodu. Koristit ću je na najbolji način da pomognem narodu. Ne mora se biti u rukovodstvu stranke da bi se pomoglo – obećao je Izetbegović.

Samo su, dakle, naivni mogli vjerovati da se Izetbegović može povući: Ne može! On će čekati novu priliku. I preveliko povlačenje, Tihić će doživjeti kao napad, a prevelik odmak ne smije dozvoliti – Tihiću bi bio suviše opasan pa će činiti sve da zadrži mladog Izetbegovića na pristojnoj udaljenosti. Ali pod kontrolom. Samo da li će moći? Jer, samo u prvi mah može izgledati da je Tihić trijumfirao i nad likom i djelom Alije Izetbegovića i autoritetom iza kojeg se zaklanjala ova stranka. Alija Izetbegović jeste definitivna prošlost, ali je ve-



Sulejman Tihić - Novi-stari predsjednik SDA

liko pitanje da li će biti mjesta za neku drugu budućnost. To će se tek vidjeti na srazovima pošto je možda najvažnija stvar, znaju je baš svi, a pitanje je šta o tome misle i Tihićeve pristaje, stav Islamske zajednice (IZ). Ovdje, na ovom Kongresu, ona je, ustvari, prvi puta doživjela ozbiljan i ubjedljiv poraz u SDA – snažno je podržavala mladog Izetbegovića nazivajući Tihića starim komunistom i nevjernikom. Događanje s ovakvim izborom nije samo udarac za IZ kao cjelinu, već i za njenog prvog čovjeka, moćnog reisa Cerića. Čovjeka koji sebe vidi i kao ujedinitelja, na političkoj platformi, svih muslimana u Bosni, Balkanu, šire... Nije mala uloga – pa muslimani su i u Bosni razjedinjeni, linija Harisa Silajdžića reisa sluša, ali Tihić jeste problem! Cerićevi i istupi njegovog zamjenika Spahića – iako realizirani kao otvorena podrška Bakiru Izetbegoviću, sad su pokazali da je Islamska zajednica izgubila svoj utjecaj u strukturi SDA, a to znači i raskid veza između IZ i ovakve SDA. To je najozbiljniji problem ove stranke za naredne izbore.

Teško je vjerovati da će se, ono što se naziva izvornim i vjerskim krilom u SDA, pomiriti s tom činjenicom, ali i s ovim izbornim, unutarnjim porazom. Radi se o moćnoj grupaciji ljudi koji će se tek sada suočiti s vlastitim greškama.

Mladi Izetbegović platio je cijenu kalkuliranja i nesigurnosti te političke neprincipijelnosti.

Prekasno je počeo govoriti o Tihićevim greškama, tako da mu se, u bazi i masama, nije dovoljno vjerovalo. Imao je i dvije ključne greške: U državnoj izbornoj kampanji podržao je Tihića u razdoru sa Silajdžićem i – izgubio. Na Tihića je „igrao“ i u epizodi s takozvanim Prudskim razgovorima. Kasnije korigiranje je svima izgledalo kao neuvjerljivo prav-

danje čovjeka bez hrabrosti i principa. Nje mu oprosteno. Isto kao što mu provincija, a zbog toga je izgubio, ne može oprostiti metropolitansku prepotenciju i sve njegove sarajevske veze s organiziranim kriminalom i tajkunima. Da je imao smionosti i mudrosti, od jeseni 2008. za ukazivanje na pogubne postupke Tihića u ekonomiji i vezama s opozicijom, a protivno postojećoj nacionalističkoj koaliciji na vlasti, sve bi bilo drugačije.

Ovako sada je ogroman Tihićev problem pitanje šta će biti nakon pobjede. Branković odlazi, kriza se produbljuje, teško se može krenuti u rušenje koalicije ali teško je vjerovati da bi SDP prihvatio rizik i bilo kakvo koaliranje sa SDA prije opštih izbora.

Dakle, novo-stari predsjednik probudio je do sada razjedinjene, najjače, izvorne duhove u SDA i svrstao ih protiv sebe, do sada letargični i neorganizirani, od jučer imaju novonadenu snagu za novo ujedinjenje i ponašat će se poput ranjenih zvijeri.

Bakir Izetbegović je ipak dobio i (ne)očekivano veliku podršku na kongresu i mogao bi napraviti SDA (Alije Izetbegovića) i okupiti sve izvorne i vjerne saveznike. Strah od tog scenarija je vidljiv u izjavama „pobjednika“. A šta će uraditi „gubitnici“, vidjet ćemo u novim porukama reisa Cerića.

Nije zaludu, odmah nakon Kongresa, Adnan Terzić, čestitajući pobjedniku, rekao kako je sve proteklo u demokratskoj atmosferi, ali i da su podjele u stranci neminovne ukoliko se Tihić bude ponašao kao poslije pobjede na prošlom Kongresu - po principu pobjednik nosi sve. Jer, reče Terzić, Tihićevom pobjedom više je izgubio reis Cerić nego Bakir Izetbegović. A to...



Get **UNLIMITED Local & Long Distance Calling** for only **\$24.99/mo***

SAY NO TO HIGHER PHONE BILLS!

- Our price **STARTS LOW AND STAYS LOWSM**. Satisfaction Guaranteed^{*}
- No bundles, no hassles — just reliable phone service at a reliable price

EASY TO SWITCH, EASY TO SAVE

- Keep your existing phone number[^]
- Vonage[®] works with your existing home phone and high-speed Internet connection
- 25 Premium Features at no extra cost.
- Free calls to 5 select European countries and call other International locations for as low as 1 cent per minute^{!†}

UNLIMITED Local & Long Distance Calling

\$24.99
Per Month*

SPECIAL OFFER

TRY ONE MONTH FREE!

See Below
For Details

Call: **1.888.222.9119**

FREE MONTH OFFER ON \$24.99 UNLIMITED RESIDENTIAL PLAN ONLY. PLAN FEE WAIVED BUT ALL OTHER CHARGES APPLY. NEW SUBSCRIBERS ONLY. [†]Free calls to Europe Offer (available only with Unlimited Residential Plan) does not apply to certain call types, such as calls to cell phones, and is limited to Italy, France, Spain, UK and Ireland. Other International rates may vary. See <http://vonage.com/intrates> for details. Vonage 911 service operates differently than traditional 911. See www.vonage.com/911 for details. High-Speed Internet or Broadband Required. Alarms and other systems may not be compatible. ^{††}Rates exclude: broadband service, regulatory and activation fees and certain other charges, equipment, taxes, & shipping. International calls billed per minute. Offer valid in the US only. See Terms of Service for details. [^]30-day money back guarantee is refunded for any paid activation fee, 1st month service charge, initial shipping charges and termination fee. Applicable only to first ordered line per account. Available only in the event of timely cancellation for subscribers who have not exceeded 500 minutes of usage and who obtain a valid return authorization number from 1-VONAGE-HELP, and return of equipment in original condition and packaging within 14 days of cancellation. Refund will not include charges for taxes, international usage, payphone calls to Vonage toll free numbers and directory assistance. Offer revocable. ^{*}Where available. The number transfer process takes approximately 10 business days from the time you confirm your transfer request. ©2009 Vonage.

Bošnjački geto usred Evrope

Izveštaj Evropske inicijative za stabilnost (ESI) za 2009. pokazuje da BiH nije ispunila nijedan potreban uslov za bezvizni režim s EU. BiH je dobila najgore ocjene i dijeli posljednje mjesto na dnu liste s Albanijom, dok su za Crnu Goru i Srbiju predložene nagrade za "impresivan napredak" u vidu izvjesnog ukidanja viznog režima. Kako su, u takvoj situaciji, Milorad Dodik i SNSD, oborivši zakon o kontroli kretanja naoružanja i vojne opreme, ostvarili bitan korak ka paraliziranju evroatlantskih integracija BiH i getoizaciji Bošnjaka

Iako je posjeta američkog potpredsjednika Josepha Bidena Bosni i Hercegovini bila euforično najavljivana kao početak novog razdoblja za BiH, "obračun s blizancima zla" i "zavrtnje ruku" drugim neposlušnim bh. političarima, ubrzo je postalo jasno da se radilo o senzaciji bez pokrića. Biden je, može biti, dobro proučio situaciju na terenu, ali je na osnovu onoga što je shvatio, riješio da se stvari slobodno mogu nastaviti kotrljati kao i dosad - gotovo nikako. O tome svjedoči i obaranje zakona o kontroli kretanja naoružanja i vojne opreme u Domu naroda državnog Parlamenta i to glasovima Kluba Srba, u kojem glavnu riječ ima SNSD Milorada Dodika. Time ne samo da se blokira put BiH prema EU i NATO-u,

kandidatima i dijeli zadnje mjesto s Albanijom. Ocjene ESI-a se kreću od 1 do 3 i rangiraju četiri kategorije pravila koje je potrebno ispuniti za liberalizaciju, odnosno potpuno ukidanje viznog režima. Riječ je o Sigurnosti dokumenata, Ilegalnoj migraciji i readmisiji, Javnom redu i sigurnosti i Vanjskim odnosima i fundamentalnim pravima. Ocjena 1 znači "ispunjava standarde", ili "uglavnom ispunjava standarde", ocjena 2 "ispunjava gotovo sve standarde", ili "uglavnom ispunjava većinu standarda", dok ocjena 3 može značiti "na pravome putu, ali..." i "ne ispunjava standarde u cijelosti".

Za razliku od Bosne i Hercegovine i Albanije koje nisu ispunile ni jedan jedini uslov Evropske unije i zaradile čistu trojku, Makedonija dobija ocjenu 1 "zadovoljava sve standarde", a Crna Gora i Srbija (ocjena 1,75) "zadovoljavaju većinu standarda" (vidi tabele). Gore od BiH i Albanije stoji jedino Kosovo, koje ove godine nije ni ušlo u Izveštaj. Prema tome, ukoliko članice EU budu slijedile preporuke ESI-a, Makedoniji će uskoro biti ponuđen bezvizni režim, dok će u slučaju Crne Gore i Srbije, EU članice birati između nagrađivanja "impresivnog progressa postignutog, pogotovo u posljednjih nekoliko mjeseci" i "uskraćivanja bilo kakve konkretne nagrade, dok svi standardi ne budu u potpunosti ispunjeni".

Srpski commonwealth i bošnjački geto?

Šta to znači u praksi? Ukoliko Srbija uđe na Bijelu schengen-listu, građani BiH srpske nacionalnosti će - budući da imaju pravo na državljanstvo Srbije - vrlo lako dolaziti do putnih isprava, s kojima će moći bez problema, tj. viza, putovati Evropom.

S druge strane, kako bosanskohercegovački Hrvati već imaju pravo na hrvatsko državljanstvo i putovnice, kočenje reformi ne znači ništa drugo do getoizaciju onih koji ne mogu doći ni do jedne od ovih isprava - Bošnjaka! Nije moguće ni nabrojati sve katastrofalne političke implikacije koje bi proizašle iz takve situacije. Nabrojat ćemo samo neke - vjersku radikalizaciju i "zbijanje redova" kod Bošnjaka, stvaranje mentaliteta označenih i poniženih... što bi zasigurno dovelo do okončanja procesa unutrašnje disolucije bh. društva i do krajičilo ionako mizernu perspektivu za promjenu.

Bez obzira kada će građanima Srbije biti odobreno putovanje bez viza i bez obzira da li će zakon o kontroli naoružanja i vojne opreme na kraju, uz neke amandmane biti usvojen, Vladi Milorada Dodika ostavljen je veliki prostor za manipulaciju. Koje se Dodik, znano je, ne libi.

Odbijeni zakon ni izbliza nije jedini uslov za bezvizni režim s EU, što ostavlja dovoljno vremena za daljnje parlamentarne smicalice, odnosno obezvrjeđivanje bh. državljanstva i pasoša, a samim tim i pripadnosti državi BiH. I ne samo to - neusvajanjem evropskih standarda, poput Strategije iz 2006. o

Ispod svakog standarda: Za razliku od Bosne i Hercegovine i Albanije, koje nisu ispunile ni jedan jedini uslov Evropske unije i zaradile čistu trojku, Makedonija dobija ocjenu 1 "zadovoljava sve standarde", a Crna Gora i Srbija (ocjena: 1,75) "zadovoljavaju većinu standarda". Gore od BiH i Albanije stoji jedino Kosovo, koje ove godine nije ni ušlo u izvještaj

već se dovodi u pitanje i liberalizacija viznog režima, odnosno ulazak BiH na Bijelu schengen-listu. U krajnjoj liniji, to znači nastavak agonije i užasnih poniženja bh. građana, a kako se čini prvenstveno Bošnjaka, pred ambasadama.

BiH na dnu s Albanijom

Da stvari stoje daleko gore i da ukidanje viza nije ni na vidiku, svjedoči i najnoviji, dopunjeni Izveštaj ESI-a (Evropske inicijative za stabilnost), prema kojem Bosna i Hercegovina, kada je riječ o Planu puta liberalizacije viznog režima - ima najgore ocjene među zemljama



EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



SELIDBE USA-BOSNA

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Za više informacija na vašem jeziku obratite se na:

Tel: 678-558-8013

borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, Dodik osigurava produženje pljačkaških privilegija mafijaškim lobijima, s kojima je u balansu moći.

S druge strane, Srbija, kao centralizirana i funkcionalnija država, mnogo će ranije ispuniti sve uslove na kojima insistira ESI, čime će njeno državljanstvo i pasoš, zajedno sa svim blagodatima koje pruža država u milosti EU, postati primamljiv mamac za bosanske Srbe, pogotovo za mlađe generacije, kojima će Beograd, a ne Sarajevo, biti odskočna daska za Evropu. Time će Beograd, žrtvujući Kosovo, kroz evropske integracije i uz asistenciju novog bajdenovskog lica te amerikanizirane retorike Milorada Dodika, postići dva cilja - definitivnu podjelu BiH i konačno pozicioniranje na mjesto svesrpske prijestolnice. Bošnjacima, čije se nadasve nesposobno i pljačkaško rukovodstvo sprema da budzašto rasproda ostatak državne imovine, kako bi izmirilo zaduživanja za isplatu osnovnih socijalnih primanja, čini se, ne preostaje drugo nego da se nadaju da će se Joseph Biden ili neki drugi svjetski moćnik, u napadu dobrobitivosti, trajno smilovati na njih i jednim govorom ili neobavezujućom rezolucijom, riješiti sve probleme - pa i problem viza.

“Ko ne riskira, taj ne profitira”, kako bi rekao Del Boy iz poznate britanske TV serije Mučke - s tim da je u ovom slučaju ulog sve, a šanse gotovo nikakve.

Šta sve BiH mora ispuniti?

U Izvještaju ESI-a za BiH (preko 900 stranica analize stanja ljudskih prava, slobode medija, bezbjednosti), jasno su detektirani svi problemi koje BiH mora riješiti kako bi dobila dobre preporuke. Isto tako su izdati dokumenti zvani “Mape puta”, sa četiri bloka standarda koji se moraju implementirati.

Blok 1: “Usvojiti i implementirati biometrijske putne dokumente”; “usvojiti antikorupcione etičke kodekse, koje bi morali poštovati svi zvaničnici i službenici koji rade s vizama i pasošima”; “slati podatke o svim izgubljenim pasošima u Interpol/LASP bazu podataka”; “osigurati najviši nivo sigurnosti u proizvodnji ličnih dokumenata i implementirati stroge procedure njihovog izdavanja.”

Blok 2: “Usvojiti i implementirati novu nadopunjenu Državnu integriranu strategiju Graničnog menadžmenta i akcijski plan koji jasno definira odgovornosti Graničnog menadžmenta”; “usvojiti i implementirati zakonske odredbe koje reguliraju kretanje osoba na državnim granicama”; “poduzeti neophodne budžetske i druge administrativne mjere koje bi osigurale efikasnu infrastrukturu, opremu, IT tehnologiju na državnim granicama”; “usvojiti programe treninga graničnih službenika u cilju prihvatanja antikorupcijskih etičkih kodeksa”; “zaključiti radni ugovor s FRONTEX-om.”

Blok 3: “Implementirati Strategiju iz 2006. o borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije”; “sačiniti i implementirati državni plan za borbu protiv trgovine ljudima i u tu svrhu osigurati znatne ljudske i finansijske resurse”; “usvojiti i implementirati državni plan za borbu protiv trgovine drogom”; “implementirati državnu antikorupcijsku strategiju i u tu svrhu utrošiti znatne ljudske i finansijske resurse”; “implementirati relevantne konvencije UN-a i Vijeća Evrope, kao i preporuke GRECO-a i druge međunarodne standarde u borbi protiv terorizma.”

Blok 4: “Osigurati da sloboda kretanja građana BiH ne bude na meti nepravednih restrikcija, uključujući diskriminaciju na bilo kojem nivou - spolnu, rasnu, seksualnu, etničku, socijalnu, diskriminaciju zbog izgleda, jezika, religije ili ubjeđenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, na osnovu posjedovanja, rođenja, posebnih potreba, dobi ili seksualne orijentacije.”

“U mojim rukama su i bonske ovlasti”

Visoki predstavnik Valentin Incko radije bi dijalogom došao do toga da Narodna skupština Republike Srpske poništi svoje zaključke od 14. maja u kojima se propituju efekti prenošenja ustavnih ovlaštenja s entiteta na državu.

No, djeluje više nego odlučan u namjeri da “drugim sredstvima”, uključujući i bonske ovlasti, iznudi poništavanje spornih zaključaka. Iako je bio iznenađen činjenicom da je pismo upućeno čelnicima RS objavljeno, jer se radilo o povjerljivom materijalu napisanom prije desetak dana, visoki predstavnik istakao je da stoji iza svake riječi u njemu.

- Na njima je da reagiraju, a rok je 11. juni. Duboko sam uvjeren u ispravnost stavova koje sam iznio kako u pismu tako i u govoru pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Moj motiv za ove istupe je implementacija Dejtonskog sporazuma i očuvanje i zaštita svega što je u proteklih 13 godina mukotrpno postignuto - kaže Incko.

Incko je krajem maja pred Vijećem sigurnosti UN-a rekao da neki od visokih političkih funkcionera iz Republike Srpske (RS) “napadaju legitimitet institucija - sudskih, tužilačkih, policijskih, ekonomskih, obavještajnih i odbrambenih - i na čelu su nastojanja da se ranije reforme usmjere ne ka izgradnji države, kao i one koje je diktirala EU, vrate unazad”.

Dok SNSD pokušava da “spusti loptu”, iz SDS-a se čuju povici da se ne odustaje od stavova Narodne skupštine, te da je zahtjev visokog predstavnika neprihvatljiv.

Zahtjev Komšića odgovor na Dobrovoljačku

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je zahtjev Tužilaštvu BiH za pokretanje krivičnog postupka i raspisivanje međunarodne Interpolove potjernice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem zbog njihove komandne odgovornosti za rat u BiH.

Komšić je potvrdio da će njegov zahtjev biti proširen imenima još nekoliko ljudi iz vojnog i policijskog vrha Savezne Republike Jugoslavije iz perioda 1992.-1995. godina, ali nije želio govoriti o kome se radi.

Zahtjev Tužilaštvu BiH za pokretanjem krivične prijave i raspisivanje Interpolove potjernice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem je odgovor Srbiji na slučaj Dobrovoljačka. To je potvrdio Komšić koji je zahtjev bh. Tužilaštvu uputio kao reakciju na raspisivanje potjernica Interpola Srbije za 19 državljana BiH koji su činili vojnu i političku vlast 1992. godine kada je počinjen zločin nad pripadnicima bivše JNA u Sarajevu.

Srbija je prva počela i sada ima odgovor iz BiH, kaže Komšić:

„Pa jeste odgovor na Dobrovoljačku. Rečeno je i poručeno

no to zaista da ovakav odnos Srbije i srbijanskih organa, i državnih i pravosudnih, jednostavno jeste politički motivisan, obavještajno motivisan, kako god hoćete, prema BiH. On se, nažalost, prelomio preko leđa Ilije Jurišića, koji već dvije godine leži u zatvoru u Beogradu, i očigledno je da Specijalno tužilaštvo Republike Srbije za ratne zločine ide ka politizaciji tog slučaja, ne ka rješavanju pravnog problema. Dvije godine su bile sasvim dovoljne da se taj postupak okonča. Ne da nije bilo te volje nego se onda ustalo i sa raspisivanjem međunarodne potjernice za tzv. slučaj Dobrovoljačka.“

Komšić je najavio da je u pripremi podnošenje krivičnih prijava i za druge visoke zvaničnike bivše SRJ koji se sumnjice za da su počinili krivična djela protiv integriteta BiH i čovječnosti od 1992. do 1995. godine. Na pitanje smatra li da će ovakvi zahtjevi narušiti i zakomplikovati odnose sa Srbijom, Komšić odgovara:

„Ja mislim da ste na pogrešnom mjestu postavili pitanje. To pitanje je trebalo postaviti u Beogradu kada su pritvorili Iliju Jurišića. Jednostavno smo pokrenuli princip reciprociteta, koji je legitiman u odnosima dvije zemlje. I oni su povukli đavola za rep. Sad kad su ga povukli - dobiće ga.“

MARLOW & YOUNG
Injury Attorneys / Osobne Ozljede
770-698-5700
Free Consultation
Michael A. Young R. Lee Marlow
Practice Limited to Auto Accidents and Work Injuries
48 Years of Combined Injury Law Experience
Specijalizovani tim advokata za saobraćajne nesreće i ozljede pri radu
Ado Tahirović 404-210-5564
(Bosnian Translator - if needed / Bosanski prevodioc ako trebate)

Ko se boji biometrijskog pasoša?

Jedan od uslova za ukidanje viza državljanima zapadnobalkanskih zemalja je i uvođenje tzv. biometrijskih pasoša. Biometrijski pasoš ili e-passport, za razliku od sadašnjih putnih isprava, ima čip koji sadrži osnovne podatke o vlasniku putne isprave te otisak prsta ili snimku šarenice oka.

Bosna i Hercegovina još uvijek nije uvela biometrijske pasoše, a planirani termini su pomjerani više puta. Trenutno se planira uvođenje iduće godine. Predložene izmjene zakona predviđaju postepeno uvođenje biometrijskih pasoša za građane BiH. Sadašnje pasoše građani će morati zamijeniti biometrijskim tek po isteku važnosti putne isprave koju posjeduju.

- Cijena biometrijskog pasoša još nije utvrđena, jer to zavisi, između ostalog, i od toga gdje će se štampati. Vjerujem da neće biti skuplji od sadašnjeg pasoša. Volio bih da se domaće štamparije pripreme za štampanje ovog pasoša. Pozivam ih da se raspitaju koji su standardi potrebni za štampanje ovog dokumenta, te da ih primijene. Davanjem ovog posla domaćim štamparijama pomogli bismo našu privredu, ali i omogućili da građani dobiju jeftiniji pasoš, istakao je Senad Šepić, zamjenik ministra civilnih poslova.

Uvođenje biometrijskog pasoša obaveza je BiH u daljem procesu liberalizacije viznog režima za naše građane.

- EU od nas ne traži da svi građani odmah zamijene postojeće biometrijskim pasošima. Nove putne isprave uvođićemo postepeno, kazao je Bakir Dautbašić, sekretar Ministarstva sigurnosti BiH i vođa bh. pregovoračkog tima za liberalizaciju viznog režima.

EU i BiH imaju sporazum kojim se za 20 kategorija bh. građana omogućava dobijanje dugoročnih šengen viza za više ulazaka. Uvođenjem biometrijskog pasoša, te daljim reformama u oblasti sigurnosti, zaštite granica i migracija građani BiH će moći bez viza ulaziti u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma.

- Čip sa ovim podaci-

ma je odlično zaštićen, što onemogućava falsifikovanje dokumenata. Tek ćemo odlučiti da li ćemo u čip pohranjivati otisak prsta, snimku šarenice oka ili oboje. To nije određeno evropskim standardima. Neke zemlje koriste otisak prsta, a neke snimku šarenice oka, dodao je Šepić.

Srbija je biometrijske pasoše počela izdavati od 2008. godine. Novi pasoši su među stanovništvom dočekani sa skepticizmom, te su narodom kružile glasine o tome kako, pomoću ovih novih dokumenata, država će biti u stanju da prati svaki pokret vlasnika, pa čak i "da će ih moći vidjeti u kupatilu".

Dragan Maksimović, načelnik Uprave za informacione tehnologije Direkcije policije Srbije odbija svaku mogućnost da će novim dokumentima, preko čipa, država, ali i pojedinci, pratiti građane i u svakom trenutku znati gde se nalazi.

- Nemoguće je pratiti vlasnika jer čipovi nemaju niti kameru, niti mikrofon, kao ni predajnik niti prijemnik -navodi načelnik Uprave za informacione tehnologije.

- Čip može da se locira samo na čitaču, a i to se aktivira tek kada vlasnik ukuca PIN kod. Zloupotreba podataka od države neće biti. Svi podaci o građanima biće bezbjedniji nego danas. Nema šta da se zloupotrijebi jer građani neće davati nikakve podatke osim koje država već ima o njima što je i regulisano zakonom - pojašnjava Maksimović.



Svi biometrijski pasoši imaju prepoznatljiv simbol na koricama, u obliku pravougaonika sa krugom u sredini, koji simboliše čip.

Emira Travel 



Agencija locirana u Jacksonville - Florida
 Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, Northwest, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.
 Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijecu.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance".

Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.

Tel: 904-866-9893
Fax: 904-565-2953
E-mail: eminatravel@bellsouth.net
SELLER OF TRAVEL REF. No. ST35868

**Grad!
 Vjetar!
 Oluje!**



Oštećen krov? Pozovite 678.283.7030

- Besplatna promjena Vašeg krova - nećete platiti ništa iz svog džepa!
- Besplatne konsultacije
- Besplatna procjena
- Mi ćemo platiti Vaš deductible!
- Mi ćemo u Vaše ime direktno raditi sa Vašim osiguranjem



phone: 678.283.7030

Olde Salem Apartments

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Hasibi. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045
 Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.



NO APPLICATION FEE! **

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

- Na novim, kao i na starim dokumentima, biće ime, prezime, jedinstveni matični broj, mjesto rođenja, državljanstvo, dok će u čipu, zbog eventualnih promjena biti samo mjesto prebivališta. U čip neće ulaziti nikakve lične stvari o vlasnicima dokumenta niti će ih prilikom predaje dokumenata, kao i do sada, na šalterima policije pitati o privatnim stvarima. Kartice će štampati mašina u Zavodu za izradu novčanica, a gotovo ih je nemoguće falsifikovati. Imaju višestruku vidljivu, ali i nevidljivu zaštitu. Za zaštitu se koristi UV štampa, optički promjenljive boje, kinegrami..., kaže Maksimović.

- U središtu kinegrama su vrlo složeni sistemi zaštite. I da neko uspije da pronađe sve vidljive zaštite, jer o nevidljivoj ne bih pričao javno, ne može da napravi karticu. Ne može da nabavi opremu i obrasce jer proizvođači prodaju samo državama. Sigurnosni akcenat stavljen je i na centralizovanu bazu podataka u novoj zgradi MUP Srbije, u Ulici kneza Miloša. Ona će zamijeniti kilometre i kilometre ormara u kojima se sada drže formulari o ličnim dokumentima.

- Sređivanje prostorija je pri kraju i krećemo sa montažom i ugradnjom opreme, priča načelnik.

- Sve će biti digitalizovano. Tu će ulaziti samo provjereni zaposleni i to tek poslije prolaska stroge bezbjednosne procedure - od legitimisanja do otisaka prstiju kojim se otvaraju vrata. Sve će biti potpuno izolovano, snimaće se video i tonski, a svaki ulazak u sistem biće registrovan.

Za pojačanu bezbjednost koristićemo i opremu domaćih proizvođača. Kompjuterski sistem,

uz pomoć koga će se izrađivati nova dokumenta, potpuno je izolovan i radi samo u srpskoj policiji. Nema dodira sa spoljnim korisnicima niti bojazni od upada hakera u sistem.

American Phone Services

Bosnia 12,9¢

SRBIJA	8.9¢
BOSNA CELL.	24.0¢
HRVATSKA	6.9¢
SLOVENIJA	6.9¢
MAKEDONIJA	12.9¢
CERNA GORA	12.9¢
BULGARIA	7.9¢
ALBANIA	21.9¢

Canada 3,9¢
USA 3,9¢
W. Europe 3,9¢

BIG NEWS IN 2009!
GET 5% CASH BACK
AFTER 12 MONTHS OF SERVICE!

Please: for details about this program visit www.amphone.com

1-877-297-9172

More than 400 to WFSat 10 AM to 4 PM ET

www.amphone.com

APS

Photo & Video World

404-641-9682 Toll Free: 1-866-376-3437

Admir Terzic
REALTOR®
Committed to Five Star Service

Cell: (407) 697-1157
Bus: (407) 644-6385
Fax: (407) 644-7033
Email: AdmirTerzic@earthlink.net
Website: www.AdmirTerzicRealtor.com

Welchert Realtors
Markham Properties

631 W. Morse Blvd., Suite 115 • Winter Park, FL 32789
Solely and Independently Owned and Operated

The Real Estate Admiral



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

- Radi u oblastima:**
- * Razvodi brakova
 - * Bankroti (Ch. 7, 11, 13)
 - * Osobne ozljede
 - * Krivično pravo
 - * Tužbe
 - * Nekretnine / Closing
 - * Poslovno pravo
 - * Porezi / Takse
 - * Opća praksa

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
250 Langley Dr. - Suite 1303 - Lawrenceville, GA 30045



20+ TELEVIZIJSKIH KANALA

Svi TV kanali su LIVE i na Local American Time

500+ Naslova na Video On Demand

- ✓ Bez potrebe satelita!
- ✓ Bez potrebe kompjutera!



Generalni zastupnik
Rasim Djuliman
Tel: 678.377.2474
Cell: 678.764.8860

- RTV BOSTEL - Chicago
- Kanal "D" - Dječji Kanal
- Balkanika Music TV
- Federalna TV - Sarajevo
- Jasmin TV - Stari Vitez
- DM SAT - Dragana Mirkovic
- RTS - Beograd
- ATLAS TV - Podgorica
- BHT 1 - Sarajevo
- Kanal 5 - Split
- OBN - Sarajevo
- ALFA - Sarajevo
- AMNA TV - Tesanj
- Balkania Plus - New York
- RTCG - Podgorica
- Otvorena Televizija - Zagreb
- Laif Music - Tuzla
- Kanal "D" - Local Time
- Otvorena Televizija - Local Time
- Jasmin TV - Local Time
- DM SAT - Local Time
- RTS - Local Time
- BHT 1 - Local Time
- Kanal 5 - Local Time
- RTV Duga - Local Time
- OBN - Local Time
- AMNA TV - Local Time
- Balkania TV - Local Time
- RTCG - Local Time

more channels coming soon!



\$29
a month

NOVOSTI, SPORT, ZABAVA, DJECI PROGRAM,
SPEKTAKLI I TD. - SAMO na BalkaniaTV

www.BalkaniaTV.com

1-866-639-8911

Naknadna saznanja o Srebrenici

Pad Srebrenice i okolnosti koje su do njega dovele još su 1995. godine otvorili više nepoznanica na koje ni do danas uglavnom nema konačnih ni do kraja potvrđenih odgovora. Analiza djelovanja zapadnih obavještajnih službi u tom razdoblju, posebno američkih i britanskih, mogla bi barem ukazati na dio tih odgovora.

Da li su masovna pogubljenja srebreničkih muškaraca bila ranije planirana, jedno je od ključnih pitanja koje je za nizozemsku vladu istražio stručnjak za obavještajnu djelatnost i profesor Sveučilišta u Amsterdamu, dr. Cees Wiebes:

“Ako planirate masovna pogubljenja, morate prethodno osigurati kamione, bagere i gorivo. Kada smo istraživali ovo pitanje na licu mjesta, otišli smo u građevinske kompanije na srpskom teritoriju u istočnoj Bosni i pitali direktore kada im je naređeno da pošalju teške strojeve na mjesta gdje su otkrivene masovne grobnice. Svi su odgovorili da su takvu zapovijed primili 12. ili 13. jula, neki čak i kasnije. U to vrijeme je vladala i nestašica goriva. Ako namjeravate izvesti zločin takvog obima, morate osigurati i dovoljne zalihe goriva. Takve upute, međutim, nije bilo. Sve ovo sugerira da masovna pogubljenja nisu bila dio prvobitnog plana za napad na Srebrenicu.”

Čelnništvo bosanskih Srba namjeravalo je srebreničkom operacijom (“Krivaja 95”) smanjiti dio enklave na jugu i presjeći njezinu vezu sa Žepom. Ograničena vojna akcija, međutim, završila je kao ratni zločin bez presedana u novijoj povijesti. Kako se to dogodilo? - pitanje je koje je dugo istraživao i dr. Wiebes:

“Vjerujem da je u srpskim područjima oko Srebrenice bilo dosta mržnje i želje za osvetom zbog čestih napada koje su iz ove enklave poduzimale skupine koje je vodio Naser Orić. U srpskim selima oko Srebrenice, u tim je akcijama do ljeta 1995., prema nekim procjenama, poginulo između 1.200 i 1.500 srpskih civila. Čini se da su upravo zato u masovnim pogubljenjima Srebreničana sudjele lokalne srpske postrojbe. Nema sumnje da je ta smaknuća osobno odobrio Ratko Mladić, ali uglavnom izveli su pripadnici srpskih vojnih i policijskih formacija iz tog dijela Bosne. Zaključili smo da masakr nije bio prethodno planiran, i da je moguće da su nakon zaposjedanja Srebrenice stvari unutar vojske bosanskih Srba izmakle kontroli.”



Izbjeglice iz Srebrenice

Andreas Zumach, dopisnik berlinskog Tageszeitunga iz Ujedinjenih naroda i član Britansko-američkog vijeća za sigurnosna pitanja, potvrđuje ovu pretpostavku – uz važan dodatak. Kao što je 1994., pritiješnjena lošim političkim izborom

u Bosni, američka administracija prešutno dopustila dopremu iranskog oružja za Armiju Bosne i Hercegovine, moguće je da je tako signalizirala i Slobodanu Miloševiću da neće intervenirati ako vojska bosanskih Srba zaposjedne istočnobosanske enklave. Time bi se olakšali pregovori o unutrašnjoj podjeli Bosne i postizanje mira, kaže Zumach:

“Masakr bošnjačkih civila sigurno nije bio dio prvobitnog plana za zaposjedanje Srebrenice, odnosno tog, možda i prešutnog, razumijevanja između Amerikanaca i Miloševića.

Excellent is our Standard

Vehicle Wraps & Signs
Manufactured by Specialist

Photo World & Signs
www.photoworldinc.net

404-641-9682
Toll Free: 1-866-376-3437

**Tired Of
Competing
With Multiple
Offers???**

Beat other buyers to
HOT new Listings.
FREE personalized
list with pictures of
HOT new listings
that match your
Home Buying
Criteria.

www.DankaRealEstate.com

Stvari su izmakle kontroli, stoga američka vlada snosi ogromnu političku i moralnu odgovornost. Morali su znati da bi se takvo što moglo dogoditi. Mladićevo je ponašanje do tada već bilo dobro dokumentirano i poznato. Odgovorni političari su morali računati na takvu mogućnost. To je razlog što su Karadžić i Mladić još uvijek na slobodi i što nisu izvedeni pred



Haški tribunal

Haški tribunal. Mislim, da je Karadžić bio direktno uključen u taj sporazum i znao je što je dogovoreno s Amerikancima. Čak i deset godina nakon Srebrenice i nakon promjene vlasti u Sjedinjenim Državama, njegovo svjedočenje pred sudom bilo bi vrlo štetno i po Amerikance, ali i po druge, Nijemce i Francuze, prije svih."

Haški tribunal je optužio Radovana Karadžića i Ratka Mladića za genocid i ratne zločine. Veliki dio optužnice tereti ih za događaje nakon pada Srebrenice. U nedostatku logičnijeg objašnjenja, činjenicu da su na desetu godišnjicu srebreničkog masakra obojica još uvijek na slobodi, mnogi su skloni objasniti teorijom zavjere. Ona sugerira da su Karadžić i Mladić dobili jamstva od Amerikanaca da ih se neće progoniti ako se uklone s čelnih političkih i vojnih pozicija i ne ometaju provedbu Daytonskog sporazuma. "To je potpuna izmišljotina," tvrdi jedan od glavnih američkih pregovarača u to vrijeme i posebni izaslanik predsjednika Clintona za Balkan, Jim O'Brien:

"Nikada o tome nije se govorilo i nikada Karadžiću i Mladiću nismo iznijeli takvu ponudu. Bilo je špekulacija da je takav sporazum postignut prije Daytona, u zamjenu za oslobađanje nekih pilota. Nikada i nigdje nisam vidio dokaze koji bi potkrijepili takvu tvrdnju. Postoji i špekulacija da je sporazum s Karadžićem i Mladićem postignut u ljeto 1996., ali znam da takvo što s američke strane nikada nije ponuđeno."

Najviši dužnosnici Clintonove administracije više su puta ponovili kako nikada nisu sklopili sporazum s Karadžićem i Mladićem kojim im je zajamčena sloboda u zamjenu za povlačenje iz javnosti. No, očito je da administracija nije ni preporučila američkim obavještajcima i pripadnicima specijalnih snaga, koji su došli u Bo-

snu nakon Daytona, da ih lociraju ili uhvate, kaže dr. Cees Wiebes:

"CIA je nakon Daytona prvi put uspostavila stalno prisustvo u Sarajevu. Kada sam pitao njezine djelatnike koji su tada stigli u Bosnu, što im je bio prioritetan zadatak, na moje

Danas se dokumentovano može utvrditi kako je rat u Bosni i Hercegovini, kao jedna od najdubljih svjetskih kriza početkom '90-ih godina prošlog stoljeća, bio od posebnog obavještajnog značaja za veliki broj vlada. Bosna se u to vrijeme, po riječima jednog zapadnog obavještajca, pretvorila u "špijunski luna-park" u kojem je svako pratio i prisluškivao svakoga. Zato ne čudi što su se nedugo nakon 11. jula 1995. godine, kada je vojska bosanskih Srba zaposjela zaštićeno područje Ujedinjenih naroda u Srebrenici i pogubila oko 8.000 tamošnjih bošnjačkih civila, pojavile tvrdnje da su neke zapadne obavještajne službe, unaprijed i do najsitnijeg detalja, znale što se sprema u Srebrenici.

Da li je pad Srebrenice bio predvidljiv i da li se mogao spriječiti? Ko je, šta i kada znao o pripremama za napad i masovna pogubljenja Srebreničana, neka su od pitanja na koja, uz pomoć obavještajaca i stručnjaka za tu djelatnost, pokušava odgovoriti ovo istraživanje.

veliko iznenađenje, rekli su mi: 'Osloboditi se mudžahedina'. Kada sam ih podsjetio da je upravo njihova služba dopustila tim ljudima da dođu u Bosnu, zauzvrat bih uvijek dobio veliki osmijeh i odgovor: 'To je bila tadašnja politika'. Britanskim i američkim obavještajnim službama i njihovim specijalnim snagama koje su bile prisutne u Bosni nakon Daytona, naređeno je, da pod svaku cijenu, prvo eliminiraju mudžahedine. Te su akcije nekada provođene na vrlo brutalan način, često u insceniranim nesrećama u Bosni i u Hrvatskoj."

MGR Transportation inc.

Saradujte sa nama, nećete se pokajati!!!

Pružamo kvalitetne usluge, omogućujemo registraciju Vaših vozila, obradu fuel takse i finansiranje ukoliko tek kupujete kamion

Za više informacija pozovite nas na tel: 708-496-9425

www.mgrtransportation.com

Dok su britanski i američki obavještajci i specijalci tragali za muđzahedinima i uništavali njihove baze, Karadžić i Mladić su se, bez većeg prikrivanja, kretali po daytonskoj Bosni, čiji je mir tada osiguravalo 60.000 vojnika NATO-a. Zapadne obavještajne službe ni danas ne tragaju za dvojicom haških bjegunaca, kaže Cees Wiebes, autor studije Zapadne obavještajne službe i rat u Bosni i Hercegovini:

“Prema onome što znam i što su mi rekli ljudi koji su još uvijek obavještajno aktivni u Bosni, lociranje i hvatanje Karadžića i Mladića nije glavni zadatak zapadnih obavještajnih službi i one ne rade aktivno na njihovom otkrivanju. Ljudi iz američke obavještajne zajednice s kojima sam razgo-



Dr. Cees Wiebes

varao u Washingtonu tvrde da nema ni političke volje da se pristupi tom zadatku. Neki su mi kazali kako je to zbog toga što se strahuje da bi Karadžić i Mladić mogli, tokom suđenja, iznijeti i neke neugodne činjenice. Dakle, nema političke volje, pa zato nema ni operativnih akcija obavještajnih službi koje bi mogle ući u trag bjeguncima.”

Kome je odgovarao pad Srebrenice?

Među brojnim pitanjima koja su se otvorila nakon pada Srebrenice i masakra bošnjačkih civila, bilo je i ono o mogućoj umiješanosti Slobodana Miloševića u te događaje. Pretražujući arhive zapadnih obavještajnih službi, Cees Wiebes je zaključio:

LEROTRavel.COM
Save money. Book online.
Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive
 Lawrenceville, GA 30043
 404-660-0910
 enver@lerotravel.com
 www.lerotravel.com

EURO-TV
 Vas Distributer za TV HAYAT, BOSTEL, PINK, BN
 KEMO MUSIC
 Generalni zastupnik i instaler



660 Ashley Lane Walk
 Lawrenceville, GA 30043
 404-354-0443
 kemomusic@bellsouth.net

ADVOKATI
 sa izvrsnim rezultatima

Campano & Sperling, LLC
Attorneys at Law



<i>Jon Sperling</i>	<i>Manuel Campano</i>
◆ Criminal Defense State and Federal Cases (any and all criminal cases)	◆ Work Related Injuries
◆ D.U.I.	◆ Auto, Motorcycle and Truck Accidents
◆ Immigration	◆ Serious Injuries
◆ Immigration, Deportation Defense	◆ Accidental Death Cases

3175 Shallowford Road, NE
 Chamblee, Georgia 30341
 Telephone (770) 458-4477
 Fax (770) 458-7663

Free consultation ◆ 25 years of experience

“Nismo pronašli dokaze da je Milošević znao za pripremu napada na Srebrenicu i masakr bošnjačkog stanovništva. Ponavljam, nismo našli te dokaze. To ne znači da oni ne postoje. Istragom ih nismo otkrili. Osobe koje su u vrijeme događaja oko Srebrenice razgovarale s Miloševićem, rekle su nam kako je on bio bijesan zbog tog napada i zločina jer je, u to vrijeme, vjerovao da može postići diplomatski sporazum o okončanju rata. Dakle, mi nismo našli dokaze da je Milošević znao za pripremu napada na Srebrenicu, niti je takav dokaz iznesen u procesu koji se protiv njega vodi pred Haškim tribunalom.”



Sudac Richard Goldstone

Po nalogu administracije u Washingtonu, direktan kontakt sa Slobodanom Miloševićem u vrijeme napada na Srebrenicu održavao je Rudolf Perina, otpravnik poslova američke ambasade u Beogradu. Danas direktor Odjela za političko planiranje u State Departmentu, gospodin Perina je odbio govoriti za ovo istraživanje i u pismenom odgovoru naveo razloge:

“Moji razgovori s Miloševićem bili su i ostaju povjerljive prirode i o njima ne mogu ništa javno reći. Kako sam još uvijek službenik State Departmenta, mislim da ne bi bilo umjerno govoriti o tako osjetljivoj temi, posebno, s obzirom na procese koji se sada vode pred Haškim tribunalom.”

Američka administracija je potakla osnivanje Haškog tribunala, ali je, po svjedočenju svih dosadašnjih haških tužitelja, do danas ostala uzdržana u dostavi dokumenata koji bi se mogli koristiti kao dokazni materijal u nekim procesima, uključujući i onaj protiv Slobodana Miloševića. Takav odnos traje već deset godina, kaže publicist Andreas Zumach, koji je vidio neke dokaze koji nikada nisu dostavljeni Tužiteljstvu:

“Kada sam objavio tekstove o obavještajnim saznanjima o Srebrenici kojima su raspolagale zapadne tajne službe, tadašnji glavni tužilac Haškog tribunala, Richard Goldstone, s tim je tekstovima 30. novembra 1995. otišao direktno u Washington, i zatražio od administracije predsjednika Clintona da mu preda sve informacije o Srebrenici. Ali, kako mi je priznao, vratio se praznih ruku.”

Pobornici teorija zavjere tvrde kako time Amerikanci ne žele otežati položaj osoba koje su im pomogle u presudnim trenucima – Slobodana Miloševića, ali i Momčila Perišića kojega je u martu 2002. srbijanska kontraobavještajna služba uhapsila na sastanku s prvim sekretarom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Johnom Davidom Neighborom, za kojega se tvrdi da je, u to vrijeme, bio šef regi-

onalne stanice CIA-e. Zato, navodno, snimljeni Perišićevi razgovori s Mladićem o napadu na Srebrenicu više neće dospjeti u javnost. No, obavještajne službe imaju i očitije razloge zbog kojih svoja saznanja ne žele dijeliti s Haškim tribunalom, kaže Erich Schmidt-Eenboom:

“Tako se nastoje zaštititi obavještajni izvori, kako oni ljudski, tako i oni tehnički. Na taj ih se način drži podalje od haških sudnica, ali i od drugih obavještajnih agencija koje bi iz takvih iskaza ili dostavljenih materijala mogle mnogo doznati. Dostavljanje operativnih saznanja ili informacija koje bi služile kao dokazni materijal u postupcima pred Haškim tribunalom, moglo bi uspostaviti presedan koji ne želi nijedna obavještajna služba.”

Pad Srebrenice i Žepe na brutalan je način potvrdio odnos međunarodne zajednice prema bosanskom ratu. Kombinacija političke nezainteresiranosti, neodlučnosti i nesposobnosti uspjevala je spriječiti širenje sukoba, ali nije bila dovoljna za njegovo zaustavljanje. Mali lokalni rat je odredio granicu moći posthladnoratovskog svijeta.



Anthony Lake

Jedina preostala su-persila se doimala posebno nemoćnom. Kada je čuo za pad Srebrenice, američki predsjednik Bill Clinton je eksplodirao od bijesa, kaže Nancy Soderberg:

“Radila sam u svom uredu kada me je pozvala Betty Currie, tajnica predsjednika Clintona, i rekla da me on čeka na malom terenu za golf, ispred Bijele kuće. Nisam do tada znala da to mjesto postoji, niti kako da do njega dođem. Ipak sam ga našla. Predsjednik Clinton je bi

s pomoćnikom za nacionalnu sigurnost Sandyeom Bergerom i tajnikom za štampu Mikeom McCurryem. Bio je strašno ljut. Bjesnio je jer nismo imali dovoljno opcija da bi se bilo što konkretno promijenilo u Bosni. Htio je nove prijedloge, nove mogućnosti... Tražio je da iznova razmotrimo sve opcije

WEIMAN & ASSOCIATES, P.C.

- BANKRUPTCY
(We are a designated debt relief agency)
- DIVORCE & FAMILY VIOLENCE
- AUTO ACCIDENTS
- TRACTOR TRAILER COLLISIONS

For English: 770-879-1034
Za bosanski: 678-429-4353

www.weimanandassoc-attorneys.com

Mbrs: State Bar of GA, Gwinnett County Bar Assoc, Cobb County Bar Assoc.

je, uključujući po prvi put i upotrebu američkih kopnenih snaga. Rekao nam je da nijednu mogućnost ne odbacujemo unaprijed sve dok ne dođemo do pravog rješenja.”

I prije nego li su bili suočeni s ovakvim zahtjevom, Clintonovi su suradnici često bili nad mapama Bosne. Vjerovali su da bi put do mira bio lakši kada bi se našao odgovarajući raspored teritorija koje bi nakon rata pripale svakoj strani. U tom kontekstu, u Washingtonu se posebno proučavao položaj izoliranih enklava u bosanskom Podrinju. Njihova se budućnost smatrala presudnom za ishod mirovnih pregovora, kaže Alexander Vershbow, direktor Odjela za Evropu u Vijeću za nacionalnu sigurnost predsjednika Clintona:

“Već u junu je izgledalo da je sudbina Srebrenice prilično beznačajna. Smatrali smo tada da bi bilo korisno razmotriti mogućnost neke razmjene teritorija, barem manjih enklava u istočnoj Bosni, za srpska područja oko Sarajeva.”

Pad Srebrenice i Žepe i prelazak istočno-bosanskih enklava pod kontrolu bosanskih Srba omogućio je nastanak mape buduće teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine koja bi mogla biti prihvatljiva sukobljenim stranama i međunarodnim pregovaračima, odnosno zahtjevu Kontaktne skupine da omjer budućeg teritorija Federacije i Republike Srpske bude 51:49 posto, kaže savjetnik predsjednika Clintona za nacionalnu sigurnost Anthony Lake :

“Na taj način, umjesto da crtamo krivu-dave linije razgraničenja koje su možda imale smisla u ranijem pregovaračkom procesu, jer su odražavale trenutni raspored vojnih snaga i stanovništva, mogli smo doći do teritorijalne podjele koja je do kraja pojednostavljena.”

Ulogu istočnobosanskih enklava u mogućem teritorijalnom poravanju nakon rata nisu uviđali samo u Washingtonu, kaže dr. Cees Wiebes:

“Sjećam se jednog citata na koji sam naišao i u kojem tadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima Muhamed Šaćirbegović kaže: ‘Nakon pada Srebrenice imamo jedan problem manje.’ Ukoliko analizirate mirovne inicijative pokretane tokom rata, vidjet ćete da su već 1993. i 1994. godine svi sudionici pregovora uvidjeli da istočne enklave predstavljat će veliku prepreku uspostavi mira. Svima je bilo jasno da bosanski Srbi i vlasti u Beogradu nikada neće prihvatiti sporazum u kojem će ostati bošnjačke enklave utisnute u već uspostavljen etnički čist, srpski prostor. Dakle, moglo bi se reći kako je, s političkog stanovišta, pad Srebrenice uklonio značajnu prepreku za okončanje rata. No, takvo

We \$olve Debt Problems

CALL NOW and get an advocate on your side!

- We're **experts** at negotiating reductions with the credit card companies
- We can arrange one **affordable** monthly payment
- **Save money** - Get out of debt **FASTER** than you can on your own
- Avoid bankruptcy and maintain your dignity
- Have an advocate deal with your creditors

If you have over \$12,000 in debt, **CALL NOW!**



FREE Consultation

- ⇒ No Obligation
- ⇒ Confidential

1-888-278-0280

Not available in all states

We Are The Key To Solving Your IRS Debts

Power Tax Relief is a full service tax resolution firm dedicated to resolving your IRS problems. If you owe **more than \$10,000**, let us set your life back on track.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| PENALTY ABATEMENT | BACK TAX RETURNS |
| OFFER IN COMPROMISE | BUSINESS & PAYROLL |
| WAGE GARNISHMENT | INNOCENT SPOUSE |
| BANK LEVY & IRS LIENS | AUDIT REPRESENTATION |
| INSTALLMENT AGREEMENT | STATE TAX |

Seen On:



POWER TAX RELIEF

The most trusted name in tax relief... because the relief is real.

Call Us Today &
End Your Tax Problems
888-221-5790



Available
24 Hours A Day
7 Days A Week



Alija Izetbegović

što vam nitko od političara nije spreman javno priznati.”

Predstavnici ratnih vlasti Srebrenice u više su navrata posvjedočili kako su im najviši dužnosnici vlade u Sarajevu tokom rata predlagali zamjenu teritorija i preseljenje stanovništva iz Srebrenice u Vogošću i druga sarajevska predgrađa, koja su tada još bila pod srpskom kontrolom. Raspoloženje vlasti u Sarajevu prema mogućoj razmjeni

teritorija oko Srebrenice, dopisnik Tageszeitunga iz Ujedinjenih naroda, Andreas Zumach, imao je priliku doznati iz prve ruke:

“Mislim da je vrlo moguće kako je i u vladi Alije Izetbegovića i u zapovjedništvu Armije Bosne i Hercegovine bilo ljudi koji su vjerovali da bi zamjena teritorija i formiranje nacionalno i geografski kompaktnih područja moglo biti dobro rješenje i ubrzati uspostavu mira. Sjećam se razgovora s predsjednikom Izetbegovićem u Ženevi 1994., kada mi je najavio da bi se bio spreman zadovoljiti jednom manjom i uglavnom muslimanskom državom u nacionalno i etnički po-

dijeljenoj Bosni. Ne bih zato isključio mogućnost da su neki krugovi u bosanskoj vladi i vojsci imali razumijevanja za ideju o uspostavi mira na temelju takve etničke podjele.”

Po svojim posljedicama, pad Srebrenice i Žepe jedno je od ključnih poglavlja bosanskoga rata.

Kolapsom dviju enklava, bosanski Srbi su zaokružili ranije etnički očišćen teritorij u istočnoj Bosni. Osjećaj moralne odgovornosti na Zapadu uklonio je i posljednje rezerve prema skorij vojnoj intervenciji u korist vlade u Sarajevu. Međunarodni pregovarači konačno su dobili povoljniji raspored teritorija. Ujedinjeni narodi su oslobođeni neugodne obaveze da štite dvije izolirane bošnjačke enklave. Deseci hiljada izbjeglih i oko 8.000 ubijenih civila, cijena su jednog od presudnih preokreta u bosanskom ratu.

u idućem broju:

Srebrenica – obavještajni propust?

FREE Home Security System!

At no cost to you for parts and activation with only a \$99 installation fee and the purchase of alarm monitoring services. Terms & Conditions below.

\$850 Value!

CALL NOW and Receive a **FREE Wireless Remote Control with PANIC BUTTON!**

1-888-223-8354

Mon-Fri 9am - 10pm - Sat 9am-7pm - Sun 11am - 6pm EST

Ad provided by MediaBids.com. 1-866-236-2259.



Features **Two-Way voice!**



Protect Your Home

\$99.00 Customer Installation Charge. 36-Month Monitoring Agreement required at \$35.99 per month (\$1,295.64). Form of payment must be by credit card or electronic charge to your checking or savings account. Offer applies to homeowners only. Local permit fees may be required. Satisfactory credit history required. Certain restrictions may apply. Offer valid for new ADT Authorized Dealer customers only and not on purchases from ADT Security Services, Inc. Other rate plans available. Cannot be combined with any other offer. Licenses: AL-08-1104, AZ-R0C217517, CA-AC06320, CO-110357041, CT-ELC.0193944-L5, DE- 07-212, FL- EC13003401 GA-LVA205157, ID-PS070009, IL-128-000169, IN-124-001506, KY-City of Louisville. 4836, LA-F1082, MD- 30339155,107-1375, MN- TS01807, MO-5870395, City of St. Louis LC7017450, CC354, MS-15007958, NC- 25310-SP-LV, NE-14451, NM-353366, NV-68518, NY-Licensed by the N.Y.S. Department of State UID# 12000286451, OH-Reg #AC86, OK-1048, OR- 170997 PA-3186237, RI-3428, SC- BFS.11674 BAQ, TN- C-1164, TX-B13734, UT-6422596-6501, VA-115120, VT-ES-2382 WA- 602 588 694/PROTEYH934RS, WI- City of Milwaukee M-0001599, WV- WV042433.

SVIJET ARHITEKTURE

Najbolji bazeni na svijetu

Neki od najboljih bazena na svijetu se nalaze upravo u hotelima i odmaralištima. Predstavljamo vam 12 najboljih:

1. Crown Towers Hotel, Otok Taipa, Macau, Kina



2. Hotel Intercontinental u Hong Kongu



Ovaj hotel ima novi predsjednički apartman, jedan od najspektakularnijih u Aziji i najveći u Hong Kongu površine 650 m² sa terasom površine oko 232 m² na kojoj se nalazi tzv. beskonačni bazen sa pogledom na luku Victoria.

3. Burj Al Arab, Dubai



Poznati hotel u obliku jedra visine 321 m je već postao zaštitni znak Dubaia. Ovaj bazen je definitivno dostojan ovog hotela.


4. Golden Nugget, Las Vegas, SAD



U okviru bazena The Tank vrijednog 30 miliona USD nalazi se akvarij sa ajkulama i vodopad visine 3 sprata.

5. Vila Hugh Hefnera, Palms Hotel, Las Vegas

Vlasnik Playboy-a u Palms hotelu ima svoj apartman koji zauzima cijeli 52. sprat. Otvoreni jacuzzi bazen u apartmanu ima stakleni zid na kraju, pa



djeluje kao da se slijeva preko ruba zgrade, a kupaćima pruža spektakularni pogled na Las Vegas.

Ako želite noćiti u Hefnerovom apartmanu za to morate izdvojiti sitnu sumu novca od 40.000 dolara. Na korištenje dobijate veliki dnevni boravak, pun bar, trpezariju, sobu za zabavu, potpuno opremljenu teretanu sa saunom i spa. U apartmanu se nalazi stakleni lift, rotirajući krevet, XL kada i pop-up plazma TV.

6. San Alfonso del Mar, Čile



Južnoameričko ljetovalište San Alfonso del Mar u Čileu može se pohvaliti najvećim bazenom na svijetu. Umjetna laguna i bazen zauzimaju površinu od čak 8 hektara, sadrže nevjerovatnih 250.000 m³ vode, a dužina bazena je 1 km. Bazen je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći na svijetu. Voda u laguni je nevjerovatno čista, prozirna do dubine 35 metara, a projekat bazena i metode njegove izgradnje su djelo čileanskog biohemičara i businessmana Fernanda Fishmanna. Veličina ovog bazena odgovara veličini 6000 standardnih

kućnih bazena, a detalji tehnologije će biti objavljeni na konferenciji Cityscape Dubai.

7. Banyan Tree Hotel: Intendance zaljev, Sejšeli



8. Begawan Giri Hotel: Ubud, Bali



Hotelski kompleks prostire se na oko 3 hektara tropskih vrtova. Sastoji se od 21 apartmana i 4 privatne vile. Kombinira luksuz i prirodne ljepote Balijske promovirajući život u vlastitom (luksuznom) tropskom domu. Bazen, sam po sebi, nije toliko spektakularan, ali pogled na tropsku šumu vrijedi para.

9. Plava laguna - geotermalno odmaralište: Grindavík, Island



Plava laguna je najpopularnija turistička destinacija na Islandu. Gosti se kupaju i relaksiraju u vreloj (37-39°) geotermalnoj morskoj vodi poznatoj po pozitivnim učincima na kožu. U Plavoj laguni se nalazi 6 miliona litara geotermalne morske vode koja se obnavlja svakih 40 sati. Pored glavne lagune, u geotermalnoj banji goste očekuje i vodopad koji pruža neponovljivu masažu, parna kupelj, pećina i sauna.

10. Le Meridien Hurghada: zaljev Makadi, Egipat



U egipatskom odmaralištu Hurgada se nalazi bazen od 6.400 m² koji se smatra najvećim na Bliskom Istoku.

11. Hotel Elan, Dallas, SAD



Hotel Elan sa 5 zvjezdica u američkom Dallasu na 10 spratu ima neobičan bazen, ne po svojoj veličini nego što je isturen 2 metra preko ruba vanjskog zida hotela. Da dojam bude što upečatljiviji, na kraju bazena se nalazi stakleni zid koji kupaću pruža osjećaj da će otplivati preko ruba.

12. Hilton Hotel: Auckland New Zeland



U ovom hotelu može se roniti sa pogledom na grad. Na 4. spratu hotela se nalazi otvoreni bazen koji ima djelom proziran vanjski zid pa se sa ulice mogu posmatrati kupaći.



www.bosnianyellowpages.us

besplatan upis kompanije

STRATUS BUILDING SOLUTIONS

ŽELITE POSTATI VLASNIK SVOJE FIRME!

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA USPJEŠNO POSLOVANJE U KOMERCIJALNOM
ČIŠĆENJU -STRATUS BUILDING SOLUTIONS

KAO VLASNIK STRATUS BUILDING SOLUTIONS KONCESIJE, BIĆETE DIO JEDNOG OD
NAJPERSPEKTIVNIJIH BIZNISA U AMERICI

MI VAM NUDIMO:

- GARANTOVANU BAZU
KLIJENATA,
- TRENING,
- KNJIGOVODSTVO,
- MARKETING,
- REPMATERIJAL PO
DISKONTNIM CIJENAMA,
- OSIGURANJE,
- NEOGRANIČEN
POTENCIJAL ŠIRENJA
BIZNISA.

**VELIKI BROJ POSLOVNIH
PARTNERA JE SAMO
DOKAZ NAŠEG USPJEHA.**



Sa **Stratus Building Solutions** sistemom, mogućnost zarade i širenja posla je neograničena. Mi ćemo Vas opremiti svime što Vam je potrebno za uspjeh, od garantovanih mušterija do cjelokupnog treninga i knjigovodstvene i marketinške podrške. Vaš uspjeh zavisi jedino od Vašeg truda.

Stratus koncesionari su poznati po visokoj kvaliteti posla i odnosu prema mušterijama u polju čišćenja. Mi zadržavamo naše klijente mnogo duže od sličnih kompanija, zato što mi uložimo dosta vremena u razumijevanje potreba naših klijenata, tako da smo u mogućnosti premašiti sva njihova očekivanja. Vi odlučujete kako brzo i do koje veličine ćete razvijati Vaš biznis. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da to i ostvarite.

Ako ste spremni iskoristiti ovu jedinstvenu šansu o kojoj ste uvijek sanjali, mi smo spremni da Vam pomognemo da u tome i uspijete!

Komercijalno čišćenje – visoki razvoj, stalna primanja

Poslovne zgrade uvijek trebaju čišćenje, bez obzira na godišnje doba ili ekonomsku situaciju. To znači da ćete uvijek imati solidan dotok novog posla, sa mogućnošću širenja na više klijenata



kad god to Vama odgovara.

Stratus koncesionari uslužuju široki spektar poslova, od malih radnji do višespratnih poslovnih zgrada, od fabričkih hala do auto kuća, od medicinskih ustanova do vrtića za djecu. Sa toliko potencijalnih mušterija, Vaša primanja mogu rasti koliko god Vi to želite.

Ako ozbiljno želite postati vlasnik svoje firme, nazovite **Stratus Building Solutions** već danas!

Vaš uspjeh je naš jedini cilj!

404-671-8100

Stratus Building Solutions of GA

2500 Cumberland Parkway, Suite 475
Atlanta, GA 30339
Exit #18 Paces Ferry Rd off I-285

Edin Branković, klizač

“Trebam donacije za učešće na Olimpijadi”

Edin Branković, trenutno najbolji bh klizač, krajem maja je otputovao na pripreme za ZOI u Vankuveru 2010. godine. Zahvaljujući činjenici da mu je pošlo za rukom da pronađe nekoliko donacija, otputovao je u Ameriku na poziv Američke klizačke federacije da bi tamo vježbao sa najboljim klizačima svijeta. Ovaj intervju smo obavili dan prije njegovoj odlaska

Edine, ti bi ove godine trebao ići na 4 kvalifikaciona takmičenja koja bi mogla osigurati plasman na ZOI u Vankuveru 2010. godine. Međutim, tvoj plan da se ovo ispuni zaključen je na samom početku zbog finansija. Konkretno, o čemu je riječ?

- Trebao bih nastupiti na minimalno dva oficijelna takmičenja (ISU World Cups) u Montrealu (Kanada) i Marketeu (SAD). Na ovim seniorskim takmičenjima trebao bih ući među 32 najbolja klizača na svijetu da bih ostvario učešće na ZOI u Vankuveru 2010. Za ovaj sport su oštri kriteriji u odnosu na ostale sportove (biatlon, alpsko skijanje...), tako da bi sam ulazak značio nešto veliko, s obzirom na uslove u kojima se nalazim, ali i s obzirom na to da sam još uvijek junior. Ta dva takmičenja su minimum, ali bio bih rasterćen na tim takmičenjima ako bih klizao prije toga ostala dva svjetska kupa koja bi u najgorem slučaju mogla biti i relevantna za kvalifikovanje na ZOI (Kina i Korea). U jednu ruku, moj odlazak na pripreme je došao u pitanje zbog nedostatka finansijskih sredstava. Minimalna sredstva koja su mi potrebna za ove pripreme su 30.000 KM. A za cijelu sezonu (septembar – mart) 40.000 KM. To bi podrazumijevalo treniranje sa državnim timom SAD-a, te nastupe na navedenim takmičenjima. Bojim se da ne dođe do situacije da se trebam vratiti u Sarajevo zbog nedostatka finansija. Obećanja i određenu pomoć sam dobio od Kantonalnog, Federalnog ministarstva, Općine Centar. Potrebno mi je još 10.000 KM za odlazak na kvalifikacije (da se ispune minimalni uslovi).

Zbog nedostatka novca tvoji roditelji otplaćuju kredite za finansiranje tvojih prethodnih treninga. Da li se neko javio da ti pomogne bar ovaj put?

- Nije prvi put da moji roditelji i familija podižu kredit zbog otplaćivanja troškova mojih takmičenja i priprema. Jednostavno, bilo je situacija kada znam da mogu ostvariti dobar rezultat, a da nisam nailazio na podršku organa vlasti. Onda bi mi moja porodica skupila novac da bi otišao. Uglavnom, na tim takmičenjima sam ostvario neke od najzapaženijih rezultata. Visinske pripreme koje sam obavio prije odlaska u SAD

mi je obezbijedio “Hostel Feri” na Igmanu.

Dobio si poziv i od klizačke asocijacije SAD-a da vježbaš sa njihovim svjetskim prvacima, ali i za to trebaju sredstva. Koliko bi ovo doprinijelo tvojoj karijeri i razvoju?

- Dobio sam poziv od klizačke federacije SAD-a da treniram sa njihovim timom tokom cijele olimpijske sezone. Koliko ja budem želio, toliko su mi vrata otvorena. Ali nameće se drugi problem, a to su finansije. Ja sam već trebao biti na pripremama, ali su one prolongirane uslijed nedostatka novca.

Tako da u petak (29. 05. 2009.) putujem, a ostajem onoliko koliko novca i podrške budem imao. Čast mi je i osjećam se jako ponosnim što sam primio poziv od jedne od najvećih sila u klizačkom sportu.

Sušтина приче је да на припреме идеš сутра. Има ли назнака да će sredstva biti prikupljena?

- Početna sredstva postoje. Nisam više imao vremena za čekanje. Olimpijske igre su velika stvar i veliki događaj, suludo je čekati i ne poduzimati nikakve korake. Tako da sam odlučio da odgovorim na poziv, i otputujem na pripreme.

Nažalost, nije skroz u mojim rukama to koliko ću se zadržati na treninzima. Postoje stvari na koje ne mogu utjecati, iako se i za njih sam moram brinuti.

- Pretpostavljam da kontaktiraš sa kolegama sportistima u regionu i šire. Da li se oni susreću sa ovim problemima?

Kolege iz drugih zemalja (Mađarska, Latvija, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija...) koje ulažu u ovaj sport ne susreću se sa ovakvim problemima. Osnovna razlika je u tome da oni imaju veliku podršku viših organa vlasti, širok trenerski kadar, lednu plohu, obezbijeđena sredstva za pripreme i takmičenja. Moji vršnjaci u ovim zemljama primaju mjesečne stipendije (u prosjeku 800\$) pored ostale podrške (oprema, hrana, ljekarski pregledi...). U mom slučaju porodica i potpredsjednik Klizačkog saveza BiH Zikrija Đonko, su glavna i jedina stalna podrška.

Brzo klizanje se očito ne shvata toliko ozbiljno i ne smatra važnim u BiH, ali da li misliš da tvoj dosadašnji uspjeh i potencijalni još veći uspjeh u budućnosti donosi popularizaciji ali i promociji BiH u inostranstvu? Uzimajući u obzir da predtenduješ za učešće na OI.

- Brzo klizanje je jako popularan sport u zemljama gdje je tradicija velika (Koreja, Kina, Japan, Kanada, SAD, Njemačka



ka...). Kod nas nije tako popularno, ali popularnije je negoli je bilo prije osam godina kada sam počeo trenirati. Mnogo utjecaja imaju i mediji u promovisanju sportova. Vjerovatno je problem što nije razrađena sistematika razvoja i popularizacija profesionalnog sporta kao što je brzo klizanje, bob, skijanje... Smatram da moje učešće na OI može doprinijeti promociji BiH... Jer kada sam se uspio plasirati ove godine među prvih 20 juniora svijeta., bilo je neobično ljudima iz ekonomski moćnijih zemalja vidjeti nekoga iz Bosne i Hercegovine tu. A kako bi tek bilo takmičenje na OI...

Možeš li nam reći o svojim posljednjim uspjesima? Ono što znamo je da poboljšavaš vrijeme na 1000 i 1500m i da po-

stoji stalni napredak.

- Posljednji rezultati koji sam ostvario su bronzana medalja u regiji jugoistočne Evrope, zlatna medalja na regionalnom takmičenju u Celju, ulazak među prvih 20 klizača na svijetu u juniorskoj kategoriji. Također, postavio sam i nove državne rekorde, znatno bolje nego prošle godine, na svim dionicama 500m, 1000m, 1500m, na kojima ću pokušati izboriti plasman na OI.

Ovih dana sa radom je počela i Edinova web stranica (www.edinbrankovic.info), gdje možete saznati više o Edinu i njegovim rezultatima. Također, ako ste zainteresirani, možete se javiti i sponzorirati olimpijski put ovog sjajnog sportiste.

Džeko i Misimović prvaci Njemačke

Nogometaši Wolfsburga predvođeni našim dijamantima Edinom Džekom i Zvezdanom Misimovićem novi su prvaci Njemačke. Ovo je Wolfsburgu prvi bundesligaški naslov u istoriji kluba, a ovjerili su ga uvjerljivom, 5-1 pobjedom nad Werderom, u svojoj Volkswagen Areni.

Iako je Wolfsburgu bio dovoljan i bod da bi teoretski osigurao titulu, momčad Felixa Magatha nije ništa htjela prepustiti slučaju, te je nasrnula na protivnika od samoga starta. Tako je već do 26. minute Wolfsburg imao prednost od tri gola, a u drugom ju je poluvremenu samo povećao.

Dvostruki strijelac za "vukove" bio je Brazilac Grafite, dok su po jednom suparničku mrežu tresli i Edin Džeko, Zvezdan Misimović i Sebastian Prödl (u vlastitu mrežu). U ovoj su utakmici postavljeni i brojni rekordi.

Brazilac Grafite i Edin Džeko su ukupno u sezoni zabilježili 54 gola (Grafite 28, Džeko 26), te tako postali najefikasniji napadački par u historiji Bundeslige nadmašivši Bayernove Gerda Müllera i Uli Hönessa, koji su u dvjema uzastopnim sezonama (1971/1972 i 1972/1973) skupili po 53 gola.



Edin Džeko postizuje gol za Wolfsburg

Široki prvak BiH

Košarkaši Širokog Eronet osvojili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine za sezonu 2008./2009. Nakon trijumfa u prvom meču u Sarajevu, Široki je i u uzvratnoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH u dvorani Pecara, pred oko 5.000 gledalaca, savladao Bosnu ASA BH Telecom sa 81:75 (19:26, 20:11, 20:22, 22:16).

Širokobriježanima je ovo šesti naslov prvaka BiH. Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bili su Puljko sa 22, Mason sa 21 i Grgat sa 20 poena, a kod Bosne Šehović sa 22 te Ivanović i Đorđević sa po 13 poena.

Slavija osvojila Kup BiH

Nogometaši Slavije pobjednici su Kupa Bosne i Hercegovine u sezoni 2008/2009.

U finalnoj revanš utakmici ekipa Slavije u Istočnom Sarajevu, pred oko 3.500 gledalaca, savladala je Slobodu sa 6:5, nakon boljeg izvođenja jednaesteraca. U regularnom toku susret je završen 2:0 (1:0), istim rezultatom kojim je Sloboda prije sedam dana slavila u Tuzli.

Konačnu pobjedu domaća ekipa izborila je u zadnjoj seriji izvođenja jedanaesteraca, kada je golman Lučić odbranio šut Prodanovića.



EUROVISION
SONG CONTEST
MOSCOW 2009

FOTO REPORTAŽA

Superiorna pobjeda Norveške

Prognoze kladioničara i fanova su se obistinile. Pobjednik 54. "Eurosonga" održanog u Rusiji je mladi Aleksandar Ribak iz Norveške sa pjesmom "Fairytale".

Mladi pjevač dobio je maksimalan broj bodova iz 16 zemalja, od ukupno 42, koje su uzele učešća na takmičenju za pjesmu "Evrovizije". Zajedničkim glasovima publike i žirija, talentovani 23-godišnji violinista odnio je ubjedljivu pobjedu sa svojom "Bajkom" osvojivši čak 387 poena!

Drugoplasirana Johane sa Islanda osvojila je 169 bodova manje od pobjednika, dok su predstavnici Azerbejdžana, atraktivna Ajsel i hitmejker Araš, zauzeli treće mjesto sa 207 bodova.

Grupa "Regina", predstavnica BiH na ovogodišnjem takmičenju, zauzela je deveto mjesto s ukupno 106 bodova, ali utjeha može da bude osvojena nagrada za najbolju kompoziciju od strane kompozitora iz 42 zemlje. Bh. tim u Moskvi je zadovoljan sa rezultatom, a posebno nagradom kompozitora. Naš posao se nastavlja nakon nekoliko mjeseci pauze i kreću pripreme za 'Eurosong 2010' u Oslu", rekao je Dejan Kukrić, vođa bh. tima.

Nova pravila glasanja u evrovizijskom takmičenju, gdje je prvi put uveden žiri, umanjila su uticaj jugoistočnog bloka, pa su istočnoevropske zemlje ostale "kratkirukava". Numera Aleksandra Ribaka je tek nekoliko puta od zemalja učesnica dobila "samo" deset poena, a sve ostalo su bili sami "ziceri"! Mladi Norvežanin nije dobio maksimalnih 12 poena od Srbije, BiH i Hrvatske koje su između sebe podijelile "dvanaestice".



Osman "Cico" Vujinović

cell: 404-550-8054
 fax: 770-962-3596
 e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
 bankovne kuće,
 foreclosure i HUD kuće



Dino Multi-Services

DMS

PREVODI, NOTARSKI I
 ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille
 (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta
 dokumenata na engleskom ili na našem
 jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja,
 ugovori, rodni i vjenčani listovi,
 nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte,
 državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi,
 social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU

NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
 LAWRENCEVILLE, GA 30043

E-MAIL: DMSERVICE@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO



NOVA LOKACIJA!

MEGA
 EUROPEAN BAKERY

Radno vrijeme:
 pon-pet: 8am - 7pm
 sub: 8am - 6pm
 ned: 8am - 4pm

*Svaki dan svjež hljeb i sve vrste
 peciva po najboljim cijenama u
 gradu!!!*

Tel: 770.962.7385

FREE CAPPUCHINO
 za sve mušterije!

1190 Five Forks Trickum Rd :: Lawrenceville :: GA 30045

Šesti godišnji bosanskohercegovački filmski festival (BHFF)

Jabuke filmovima "AgapE" i "Dijagnoza S.B.H."

Ove godine na šestom godišnjem bosanskohercegovačkom filmskom festivalu (BHFF)-u, koji je se održao u maju u Tribeca Cinemas, jednoj od glavnih filmskih institucija u Njujorku, je prikazno trinaest filmova iz mnogih dijelova svijeta: Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Švicarske, Australije, te Sjedinjenih Američkih Država. Osam filmova su imali svoju Američku premijeru, uključujući igrane filmove "Traktor, Ljubav i Rock'n'roll" i "Čuvari noći", kratke igrane filmove "Razor", "AgapE" i "1/2", dokumentarne filmove, "Vjernici" i "Ako ovo gledaš, mama", te kratki animirani film "Ljudi još uvijek idu na mjesec."

Festival je otvorio Njegova ekscelencija Ivan Barbačić, Ambasador stalnog predstavništva Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim Nacijama. Nedavno proglašeni Ambasador BiH, gospodin Barbačić je rekao par riječi o značaju bosanske kinematografije i BHFF-a, a zatim je podijelio sa publikom svoja iskustva u Americi.

BHFF-u su također prisustvovali režiseri Igor Borovac, čiji je dokumentarac "Turn Back South" bio prikazan 15. maja, te Namik Kabil, režiser dva filma na ovogodišnjem programu BHFF-a — "Vjernici" i "Čuvari noći". Poslije prikazivanja filma "Čuvari noći", gospodin Kabil se pridružio publici da bi mogao odgovarati na njihova pitanja i pružiti bolji uvid u svoj rad. Gospodin Kabil je također govorio i o svojim gostujućim predavanjima u Jacob Burns Film Center u Pleasantville u New York-u, kao i o svojim budućim projektima.

Poslije razgovora gospodina Kabila sa publikom, pro-

glašeni su pobjednici ovogodišnjeg BHFF-a. Nominovano je jedanaest filmova i od publike je prikupljeno preko 400 glasova. Nagrada publike za najbolji kratki ili dugometražni film je dodijeljena kratkom filmu "AgapE" Slobodana Maksimovića, a nagradu za najbolji dokumentarni film je dobio dokumentarac "Dijagnoza S.B.H." režisera Enesa Zlatara.



Film "AgapE" je kratki igrani film o časnoj sestri čiji se život potpuno promijeni nakon što njen samostan dobija priključak na internet. "Dijagnoza S.B.H." je dokumentarni film koji prikazuje razgovore sa muzičarima iz Bosne i Hercegovine i ispituje problematiku jezika i identiteta.

Organizatori BHFF-a upućuju čestitke pobjednicima za najbolja ovogodišnja filmska ostvarenja. Svi pobjednici će dobiti nagradu BHFF-a, "Zlatnu jabuku", koju je dizajnirala i izradila Bosansko-američka umjetnica Aida Šehović.

Festival je okončan uz muziku DJ Tome sa njegovim miksom balkanske, bosanske i romske muzike koji je produžio slavljeničku atmosferu festivala do ranih jutarnjih sati.

BHFF je događaj na kome se radi tokom cijele godine i kulminacija je velikog truda i uložene energije. BHFF ne bi bilo moguće realizirati bez truda BHFF tima i volontera kao i bez podrške sudjelujućih režisera, distributera, sponzora i pojedinačnih donatora, medijskih partnera i, naravno, bez ljubaznih uposlenika Tribeca Cinemas.

Organizatori već počinju radove za sljedeći Festival, koji se treba održati u maju 2010. Sve informacije se mogu naći na www.bhffnyc.org.

'Up' najgledaniji

Animirani film 'Up', koji govori o avanturama 78-godišnjeg Carla Fredericksena, zablistao je na listi sjevernoameričkog box officea u posljednjoj sedmici mjeseca maja. Crtić koji je stigao iz filmskog studija Disney Pixar u prvoj sedmici svog prikazivanja ostvario je zaradu od 68,2 miliona dolara.

Crtni filmovi koji stižu iz Disney Pixara već su poznati po tome da dobro kotiraju na sjevernoameričkom box officeu u prvim sedmicama prikazivanja. Urnebesno smiješna komedija 'Up', u kojoj stari prodavač balona svoju kuću veže balonima i upušta se u pustolovinu ne sluteći da se u njegovoj kući krije osmogodišnji dječak, naišla je na brojne pozitivne

kritike, a i svi oni koji su gledali ovaj animirani film bili su na prosto oduševljeni.

Na drugom mjestu sjevernoameričkog box officea našao se film Bena Stillera, 'Night at the Museum: Battle of the Smithsonian', koji je ostvario zaradu od 25, 5 miliona dolara.

Film, 'Drag Me to Hell', koji govori o mladoj ženi koja očajnički pokušava sa sebe skinuti kletvu, ove sedmice je na trećem mjestu sjevernoameričkog box officea, jer je na kinoblagajnama zaradio 16,6 miliona dolara.

Popularni 'Terminator Salvation' je ove sedmice spao na četvrto mjesto ostvarivši zaradu od 16 miliona dolara, dok se 'Star Trek' nakon tri sedmice još uvijek drži među prvih pet filmova sjevernoameričkog box officea.

LEPA BRENA

Brena 'zapalila' publiku u Sarajevu

punjen posebnom rasvjetom, vrhunskom razglasom te led displejom.

Pjevačica, koju mnogi pamte po spektakularnom spuštanju helikopterom na pozornicu, podijelila je ovdašnju javnost u dva tabora - na one koji sa oduševljenjem pozdravili njeno gostovanje u Sarajevu i one koji su se protivili njenom pjevanju u gradu koji je bio pod troipogodišnjom opsadom.

Nakon objavljivanja fotografija u kojima ona navodno pozira u uniformi vojske Republike Srpske, protiv Bre-



Jedna od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu Lepa Brena održala je u subotu, 30. maja spektakularan koncert u sarajevskoj Olimpijskoj dvorani Zetra. Pjevačica je na binu izašla sa suprugom bivšim teniskim asom Slobodanom Živojinovićem.

Njeno pojavljivanje u Sarajevu nakon dvadeset godina dočekala je dupke puna dvorana, koja je zajedno sa Brenom pjevala njene stare hitove, ali i pjesme sa novog albuma "Uđi slobodno".

Brenu je u jedinstvenom muzičkom događaju pratio i desetočlani Mili-gram bend, a dodatni ugođaj za publiku napravio je orkestar sa ukupno 40 muzičara koji su stalno bili na bini.

Kao što je i obećala, zvijezda koja je palila i žarila u zemljama bivše Jugoslavije, sarajevskoj publici poklonila je tri sata vrhunske muzičke zabave i odlične atmosfere. Koncert je upot-

ninog nastupa u Sarajevu najglasnije je bilo Udruženje boraca "Zelene Beretke". Ipak, uprkos brojnim kritikama, nekada megapopularna pjevačica odžala je koncert u Sarajevu i nastavlja svoju turneju koncertima u Banjaluci, Tuzli i Mostaru.

HALID BEŠLIĆ

Podrška Breni

Razočaran onim što se posljednjih sedmica piše i priča u vezi koncerta Lepe Brene u Sarajevu, popularni pjevač Halid Bešlić otvoreno je stao na stranu svoje kolegice.

"Kao kolega, podržavam njen koncert. Zašto se kola lome na jednoj Breni! Oni traže krivce za rat preko njenih leđa. Idu mi na živce ti što morališu previše. To je za mene moralisanje bez pokrića, a Brena treba da dođe i da pjeva, kao što i ja treba da pjevam za njih. Dosta je više prelamanja preko pjevača i da pjevači budu ti koji će odgovarati za neke greške. Jednostavno, prošlo je 15 godina od rata. Ako je otišla u Brčko da izvuče svoje roditelje, to bi svako uradio.", kaže Halid.

* * *

FORECLOSURES

No / Low Down Payment
Starting at \$49,900.
FREE list with pictures.

www.gwinnettdistress.com

Free recorded message
1-877-499-6869
ID # 2002

* * *

jeftinekarte.com

Najpovoljnije Cijene Putovanja
-NAZOVITE I UVJERITE SE-

1-888-870-3686

www.JeftineKarte.com

1185 Grimes Bridge Road Roswell, Georgia 30075



Open Home Mortgage, Inc.
1810 Peachtree Industrial Blvd
Suite 240
Duluth, GA 30097



Erol Jaganjac

Mortgage Specialist

phone: 770-476-1910

fax: 770-497-1905

mobile: 770.314.6280

Izuzetno povoljni uslovi za refinansiranje kredita

Niska kamata

Mogućnost closinga za 5 dana



Naše iskustvo je garancija Vašeg uspjeha!

Djeca iz filma „Slumdog Millionaire“ napokon dobila stanove



Glavni dječiji glumci iz filmskog hita „Slumdog Millionaire“ dobiće stanove od pokrajinske Vlade. Rubina Ali, 9, i Azharuddin Mohammed Ismail, 10, zajedno s roditeljima ostali su bez krova nad glavom ovoga mjeseca kada su vlasti porušile njihove improvizirane kuće u siromašnom kvartu Mumbaija. Premijer indijske države Maharashtra, izjavio je kako je odobrio prebacivanje dva državna stana u vlasništvo dvoje malih glumaca. Riječ je o stanovima veličine 17 kvadratnih metara koji koštaju oko 17000 dolara. I dalje ostaje otvoreno pitanje kako je moguće da niko iz produkcije filma koji je dobio sedam Oscara i još uvijek zaraduje pare širom svijeta, nije zbrinuo male glumce.

Taste of Bosnia

Sve na jednom mjestu: prodavnica široke potrošnje, café-grill i slastičarna

PRODAJE SE!!!



PRODAJE SE!!!

140 Hurricane Shoals Rd
Lawrenceville, GA 30045

**Na prodaju izvanredno uhodan biznis (7 godina).
Za više informacija nazovite Ismeta na 404-421-6111.**

Jackson skinuo masku da 'pokaže da je zdrav'



Poznati pjevač Michael Jackson napustio je bolnicu Bedford u Virginiji bez hirurške maske kakvu inače nosi da bi pokazao javnosti da su glasine o navodnom raku kože lažne.

'Kralj popa' se pri izlasku čak i blago nasmiješio okupljenim novinarima što je, kako piše Daily Mail, veoma neobična gesta s obzirom da je poznato da pjevač uvijek nosi hiruršku masku, a iste maske u javnosti nose i njegova djeca.

Jacksonov glasnogovornik je rekao da pjevač nema šta kriti, ta da su glasine o raku kože neistinite.

Prema nedavnim navodima tabloida Jacksonu je rak kože dijagnosticiran prije nego što se odlučio vratiti na scenu i održati blizu 50 povratničkih koncerata u sklopu turneje 'This is it'.

Mediji su također pisali da je pedesetogodišnji pjevač čest posjetilac dermatološke ordinacije na Beverly Hillsu, a objavljena je i informacija da će se Jackson liječiti kod uglednog specijaliste za ovu vrstu oboljenja, Ralpa Masseyja.

Jedan od najkontroverznijih pjevača današnjice turneju nije imao već godinama i za to vrijeme potrošio je silno bogatstvo unajmljujući advokate kako bi se riješio, nikad potvrđenih, optužnica za seksualno zlostavljanje djece.

Šarmantni violinista osvojio Evropu



Dvadesetogodišnji Aleksandar Ribak pobijedio je na Eurosongu 2009 u Moskvi sa 387 osvojenih poena, što je najveći broj bodova zabilježen u historiji ovog velikog muzičkog takmičenja.

Dok je svojim šarmom osvojio brojnu publiku širom Evrope, isto tako i zaraznom pjesmom "Fairytale" (Bajka), koju sam potpisuje i koja ulazi u uho na prvo slušanje, Ribak je, prema riječima novinara iz Norveške, veoma arogantna i uobražena osoba koju je slava potpuno promijenila.

U prilog tome ide i činjenica da je u posljednje dvije godine otpustio pet menadžera, a posljednji je otkaz dobio uoči samog finala u Moskvi.

Pobjednička pjesma Ribaka je proslavila i prije trijumfa na 54. takmičenju za najbolju pjesmu Evrope te je potpisao ugovor s jednom od najboljih svjetskih produkcijskih kuća "Universal".

Aleksandar je rođen u Bjelorusiji, a u Norvešku se preselio kada je imao četiri godine. Njegova majka poznata je pijanistica, a otac čuveni violinista, te su i Aleksandra već u njegovoj petoj godini forsirali da počne svirati klavir i violinu. Danas je uspješni violinista, pjevač i kompozitor.



Pronašla sina pomoću Facebooka

Iako mnogi misle da je Facebook za asocijalne ljude koji nemaju privatnog života pa vrijeme provode buljeći u kompjuterski ekran, čini se kako je u slučaju 62-godišnje Britanke društveni servis bio posljednja nada da uspostavi kontakt s davno oteetim sinom. Naime, Avril Grube je izgubila sve veze s vlastitim sinom kojeg je oteo otac kad su mu bile nepune tri godine.

Gavina Parosa je otac odveo na vikend u Mađarsku i nikada ga nije vratio. Avril se za tragični događaj obratila vlastima u Britaniji i Mađarskoj te je čak pisala tadašnjoj premijerki Margaret Thatcher, ali ni to joj nije pomoglo da uđe u trag oteatom sinu. "Čim sam pronašla Gavina na Facebooku nazvala sam Avril i rekla joj da sjedne i poslušaj važnu vijest koju joj imam za reći", prepričala je Avriлина mlađa sestra koja je Gavinovo ime upisala u Google pretraživač koji ju je uputio na Facebook.

Iako je prošlo više od 27 godina, Avril je prije nekoliko dana prvi put nakon kobnog vikenda vidjela svog sina. Njegov otac je umro prije tri godine, dok 30-godišnji Gavin živi s ženom i troje djece. S obzirom da čitav život živi u Mađarskoj, Gavin ne zna pričati engleski, ali već je izrazio želju da se s obitelji preseli u Britaniju kako bi izgubljeno vrijeme nadoknadio s majkom koja se oporavlja od moždanog udara kojeg je nedavno doživjela.

znatno kraće, posebno ako se radi o čeličnim konstrukcijama koje ne traže dodatna betoniranja. Bazeni od poliestera najčešće nisu nosivi nego zahtijevaju izvođenje zidova koji podnose bočno opterećenje vode, ali ih ne treba oblagati, jer su vodonepropusni sami po sebi.

Ako želite obložiti bazen pločicama ili mozaikom, onda to najčešće ne možete sa montažnim bazenima. Oblaganje bazena folijom je primjenjivo na svim vrstama bazena i često je većini prihvatljivo zbog pristupačnije cijene i lakšeg održavanja. Ako ste, pak, u potresnoj zoni, montažne konstrukcije, posebno čelične, mnogo su elastičnije i otpornije na bilo kakvo pomicanje tla.

URADI SAM

Rashladite se u vlastitom bazenu

Kako se približavaju ljetni dani, zamisao o ugodnom brćkanju u vlastitom bazenu mnogima će zagolicati maštu. No, ne mora sve ostati na maštanju, jer danas bazeni nisu više namijenjeni samo bogatima. Tako su u posljednje vrijeme veoma popularni mali bazeni, za koje nisu potrebne dozvole.

Konstrukcija bazena može biti betonska ili montažna, od različitih materijala (blokova od stiropora ili plastike koji se armiraju i pune betonom, čeličnih panela, ravnih ili profiliranih...). Vodonepropusnost se postiže izvođenjem hidroizolacijskih premaza ispod pločica ili mozaika, bazenskom folijom ili tako da se bazenska školjka izlije od poliestera. Postoje i najjednostavniji bazeni koji se ne ugrađuju u tlo nego se postavljaju i rastavljaju prema potrebi, a obično se sastoje od metalne rešetke na koju je pričvršćena neka vrsta folije koja se puni vodom, sa ili bez sistema za pročišćavanje vode.

Primjerenija konstrukcija

Bazeni mogu biti sa skimerom ili prelivni. Bazeni sa skimerom zahtijevaju manje opreme i prostora za bazensku tehniku i pogodni su za privatne bazene. Prelivni bazeni zahtijevaju tzv. kompenzacijski bazen, koji može biti veličine do 10 posto od bazena. Izvođenje betonskih bazena zahtijeva mnogo vremena, ali je za unutrašnje bazene često primjerenija betonska konstrukcija nego neka montažna.

Konstrukcije od blokova koji se pune betonom ne zahtijevaju oplatu, ali je potrebno betoniranje i vrijeme za stvrdnjavanje betona. Montažni bazeni, samo ime govori, montiraju se od elemenata koji su unaprijed pripremljeni pa takva montaža traje

Nije potrebna dozvola

Najpopularniji su mali bazeni, jer su oni do 24 kvadrata površine u kategoriji jednostavnih građevina, za koje nije potrebna dozvola. Njihovoj popularnosti pridonosi i sve manja veličina građevinskih parcela. Veći bazeni zahtijevaju ishođenje dozvole i više prostora. Naravno, cijena većeg bazena je viša kako pri ugradnji, tako i tokom održavanja.

Bazen je dobro smjestiti na osunčani dio vrta, daleko od drveća čije bi lišće moglo prljati vodu. Pri odabiru smještaja bazena mislite i o blizini priključaka struje, vode i, eventualno, odvoda te o blizini smještaja tehničke prostorije, u kojoj se nalaze pumpa i filter.

Prvo morate napraviti iskop i dovesti instalacije struje, vode i, eventualno, odvoda. U iskop se ugrađuje bazen, koji



Bazen smjestite na osunčani dio vrta

mora imati sistem cirkulacije bazenske vode, čije cijevi treba spojiti i dovesti do tehničkog prostora u kojem će se smjestiti pumpa i filter. Tehnički prostori su različiti: od smještaja u postojeći podrum, kotlovnicu, garažu, vrtnu kućicu do različitih rješenja kod pojedinih proizvođača - od klasičnog betonskog okna do gotovih strojnica ili sistema koji se nalaze uz bazen i često su njegov sastavni dio.

Kako održavati bazen?

Za osnovno održavanje bazenske vode potrebno je imati preljev (skimer), pumpu, filter (pješčani, s uloškom ili filterske vreće) i tlačne mlaznice.

Voda se tretira hemijskim sredstvima koja reguliraju pH vrijednost i dezinficiraju vodu. Dezinfekcija se može vršiti sredstvima na bazi hlora, elektrolizom soli (iz NaCl se izdvaja Cl), srebrenim preparatima, ozonom, UV zrakama. Potrebno je čistiti bazen i ručno: usisivačem, mrežicom, četkama.

Ako je bazen zatvoren ili prekriven, nečistoće će biti ma-

nje. Možete nabaviti i automatske čistače, koji se spajaju na usis pa se nečistoće zadržavaju na filteru, ili potpuno samostalno robote, koji šecu po dnu i zidovima i skupljaju nečistoću u vlastite filtere.

Scenicview Landscaping
Imagine the look of your yard
Almir Hadzikadic
Manager
Phone: 404-518-5821
Fax : 678-534-1813
info@scenicviewatl.com
www.scenicviewatl.com

MUST SELL

- BANK FORECLOSURES
- FIXER UPPERS
- HUD HOMES
- DISTRESS SALE
- CORPORATE OWNED PROPERTIES

FREE LIST WITH PICTURES UPDATED DAILY

WWW.GWINNETTDISTRESS.COM

Nova lokacija - novi ambijent - stari frizer

MACI

Men's Hair Cut Salon

**870 New Hope Rd, Suite 100
Lawrenceville, GA 30045**

404-431-3863

Ill Salon 678-367-3616

Radno vrijeme: pon-čet 10am-7:30pm, pet-sub 10am-8pm, ned 12pm-3pm.

SAVJETI

Prekid veze "na daljinski"

Prekidi veza nikada nisu jednostavni. Svaki prekid je unikatan, ali svi prekidi imaju istu soluciju. Ako prekidaš vezu sa nekom osobom, nađeš se sa tom osobom, sjedneš, gledaš tu osobu direktno u oči i kažeš da želiš prekinuti vezu. Uz to, pokušaš biti što finiji i jednostavniji kako bi sve teklo glatko. Zvuči jednostavno, zar ne? Ha!

Zaista je nevjerojatno šta sve ljudi danas ne čine kako bi izbjegli prekide veza uživo, gledajući osobu direktno u oči. Iskazati svoja iskrena osjećanja danas zvuči kao priča iz filma.

Moja prijateljica Melisa se slaže sa bezosjećajnim prekidom, kaže: "Kada prekidam vezu od samo par sedmica, ja obično pošaljem pažljivo sročenu telefonsku tekst poruku. Nešto poput: trenutno imam toliko toga na umu i tako malo vremena - što mi daje priliku da se i ponovno pojavim ako to poželim kasnije."

Mnogi drugi su opet realniji i uglavom se slažu da je prekid duže veze preko tekst poruke ili e-maila totalno brutalan, no ovo postaje sve češće upotrebljivo za prekide kraćih veza. Melisa kaže da će i dalje prekidati svoje kratke veze na tako jednostavan način i ne znači joj mnogo to što će nekoga povrijediti. Ipak sam joj dala i nešto za razmišljanje: ako je prekid veze napisan, lako će se prosljediti i drugima, možda samo prijateljima onoga s kim prekidaš a možda i dalje, da vide kako si okrutna. Možda neka osoba do koje ti je zaista stalo to vidi.... Šta bi o tebi onda mislili?!

O ne, ona ne želi biti tema dana grupi ljudi koji će o njoj sve i svašta pričati i komentirati svako napisano slovo...

Bonton pobjeđuje, pogled u oči je pravi način prekida.

Meliha Kapetanović
 Meliha-Kapetanovic@Hotmail.com

ZDRAVLJE

Kako se riješiti celulita bez skupih tretmana?

Celulit je jedan od najvećih estetskih problema s kojim se u životu suočava veliki broj žena. Žene vjeruju da se celulita mogu riješiti djetom ili vježbanjem, no istina je da su to tek preventivne mjere i da ne koriste mnogo ukoliko celulit već postoji, ističu stručnjaci.

Celulit je pojava sa kojom se susreće čak preko 80 posto ženske populacije, a radi se o nakupinama masnih stanica na području bedara, bokova, nadlaktica, stražnjica, nogu žena. Pojava celulita može biti uzrokovana različitim faktorima, kao što su genetski, ali i vezana je za čitav niz faktora kao što su trudnoća, hormonalni poremećaji, debljina, pušenje i alkohol.

Neki stručnjaci tvrde da se teže riješiti celulita ukoliko marljivo i uporno vježbate jer se takav celulit veže za mišiće i postaje manje vidljiv, no i dalje je primjetan. S druge strane, tzv. meki celulit je mnogo ružniji prizor za oko, ali ga se lakše riješiti putem odgovarajućeg pilinga i kreme za celulit uz lagane kućne vježbe.

Prilikom 'uništavanja' celulita nekim preparatom na bazi kofeina te citrusa koji daju tonus mišićima važno je prihvatiti i navike pravilnog uzimanja hrane i tekućine.

Važno je piti nekoliko čaša vode dnevno no ne previše jer voda može opteretiti organizam i usporiti rad bubrega. Kafu i alkohol treba izbjegavati, kao i životinjske masnoće.

Veoma je važno izbjegavati preslanu i začinjenu hranu jer so ima sposobnost zadržavanja vode što je jedan od osnovnih uzroka nastanka celulita. Umjesto slane hrane jedite voće i povrće bogato vitaminom C, kalijem i sumporom jer ove namirnice uklanjaju toksine iz organizma.

Isto tako, jako je važna svakodnevna masaža dijelova tijela koji su zahvaćeni celulitom. Važno je da masaža bude lagana jer se celulit nalazi odmah ispod kože i ne zahtijeva grubu masažu.



EURO STAR INSURANCE

Vaš posrednik sa vodećim osiguranjima u Americi

Za agenta u Vašoj državi pozovite:

Georgia 678.225.0400
 Kentucky 502.365.2500
 Colorado 303.256.8117
 Arizona 602.283.3814
 Ohio 859.445.1574

Pozovite nas za quote ili nam pošaljite informacije putem web stranice

tel. 1-877-EUROSTAR
 fax. 678-221-0300
 www.eurostarins.com



AUTO - HOME - BUSINESS



Gwinnett's Premiere Workers' Compensation Attorney

You don't have to look far for expert legal counsel in the area of Worker's Compensation and Social Security Disability for injured and disabled workers. Claimants' Attorney Tom Brown: armed with insurance industry experience, compassion for his clients and a stellar reputation.

Burdine & Brown
 Championing the Rights of Injured Workers
 770-623-6007
 www.burdineandbrown.com

Za informacije na našem jeziku nazovite Editu Elezović na 770-623-6007

1186 Satellite Boulevard, Suite 200, Suwanee, Georgia 30024

**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Tražit ćete se, opipavati ljubavni puls i igrati se mačke i miša. Skupljat ćete hrabrost o nekom osjećaju progovoriti naglas. Pažljivo birajte trenutak. Zdravlje: Krećite se više.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljubav: Važno je da se intenzivnije družite. Mogli biste upoznati i zanimljive strance. Zdravlje: Moguće prehlade.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Prigrilit ćete neko biće i zaboraviti osnovnu brigu o preživljavanju, o sreći kao nečem nedostижnom.

Zdravlje: Moguće je lagani umor.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Partnerski su nesporazumi, na žalost, dio svakodnevnice i ne treba im davati osobitu važnost. Ponašajte se kao da se ništa nije dogodilo. Zdravlje: Više se družite.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Ljubav: Nenadan susret pokazat će vam da postoji toliko toga što vas još veseli. Simpatično namigivanje, usputna dobacivanja govore vam da ste opet u igri. Zdravlje: Pojačana nervoza.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Ljubav: Stalan, svakodnevni pritisak i trud oko jednog jedinog cilja urodio je plodom; partner u vama gleda suca koji protiv njega vodi vječnu istragu. Zdravlje: Iscrpljenost.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ljubav: Zahvaljujući Veneri i Marsu, mnogi će padati na koljena pred vašim šarmom. Potražiti će vas vama draga osoba i od vas zatražiti konkretan odgovor. Zdravlje: Moguće glavobolje.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Ljubav: Životna svakodnevnica troši vašu kreativnost, a ona vam je potrebna da biste obogatili svoju vezu.

Zdravlje: Više se posvetite zdravlju.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Ljubav: Danima osjećate da niste svoji i da ništa nije kao prije. Stvarnost je za vas prilično nejasna.

Zdravlje: Manje zdravstvene teškoće.

**JARAC** (21.12 - 19.01)


Ljubav: Odnosi s partnerom pomalo su zapali u monotoniju, te će se mnogi od vas upustiti u površna druženja.

Zdravlje: Dobro.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Želite da vas voljena osoba štiti, a da vam istovremeno ne zabranjuje ništa, niti da vas na išta prisiljava.

Zdravlje: Izvrsno.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Pažnja i slatke riječi trebaju vam više od svega, ali vam ne bi štetilo ni više vremena provedenog na svježem zraku. Zdravlje: Mogući su problemi s bubrežima. Posjetite ljekara.

Mala riznica velikih misli

**Ivan Mažuranić** (1814 - 1890)

Samo što je smrt vjernija od života: svi će te ostaviti, svi će te zaboraviti, smrt neće.

**Mahatma Gandhi** (1869 - 1948)

Ljubav nikad ništa ne zahtijeva, već samo daje. Ljubav samo pati, nikada se ne kaje i nikada se ne sveti.

**Honore de Balzac** (1799 - 1850)

Starac je čovjek koji je završio svoj ručak i gleda druge kako jedu.

**Fjodor Mihajlovič Dostojevski** (1821 - 1881)

Tajna čovječjeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.

**Johann Wolfgang von Goethe** (1749 - 1832)

Ko želi da se prepire, neka u toj prilici nikad ne kaže nešto što mu niko ne osporava.

**Winston Churchill** (1874 - 1966)

Ništa u životu tako ne razveseljava kao kad nas gađaju pa promaše.

REALTY PROFESSIONALS Kupujete ili prodajete kuću?
Pozovite me...

- *Besplatna market analiza
- *Hud & Foreclosure specijalne ponude
- *Najbolje kamate
- *Brza prodaja Vaše kuće
- *Tax credit od **\$7,500.00** prilikom kupovine prve kuće (First-time Buyer)

Prilikom kupovine moje usluge su besplatne

Armin Mehmedović
BROKER - ASSOCIATE

Direct: 404-512-0509
E-mail: arminsellsatlanta@yahoo.com
www.gwinnettnewhomesonline.com




Zia Travel

Independent Travel Agent
Raziya Poric

6414 A. Hampton Ave
St. Louis, MO 63109


314-638-7347
toll free 800-540-6429
cell 314-600-3265

ziatravel@hotmail.com



214 Scenic Hwy, Lawrenceville, GA, 30043


MAP



MAXX
CAR CARE

Fast Lube • Tune ups • Brakes • A/C

- govorimo bosanski - Office: 770-962-3165 • Fax: 770-962-3147



su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

9	4	2	3	6	1	5	8	7
6	5	3	8	4	7	2	1	9
1	8	7	2	9	5	4	3	6
5	2	1	7	3	9	6	4	8
3	6	4	1	5	8	9	7	2
8	7	9	6	2	4	1	5	3
7	9	8	4	1	6	3	2	5
4	3	5	9	7	2	8	6	1
2	1	6	5	8	3	7	9	4

	3						9	
	7	1		4		2	6	
6			5		2			7
		2	4		9	6		
		3	2		8	7		
1			7		6			9
	2	8		1		5	7	
	6						1	

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:
 Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867
 E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.985.0592.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592
 Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



Poslije mjesec dana kome, budi se Mujo i vidi Fatu svu uplakanu kako sjedi pokraj kreveta:

Mujo: - Fato, dođi bliže da ti nešto kažem.

Fata sva sretna: - Šta je Mujo?

Mujo: - Sjećaš li se kad sam izgubio pos'o i svi mi se smijali, a jedina si ti bila uz mene?

Fata: - Sjećam se.

Mujo: - A sjećaš li se kad sam krenuo u privatni biznis i propao, ti si opet bila uz mene?

Fata: - Sjećam se.

Mujo: - A sjećaš li se kad sam imao sudar i ti deset dana nisi išla kući iz bolnice, već si sve bila uz mene?

Fata: - Sjećam se.

Mujo: - A sjećaš li se kad sam bio ranjen i tada si bila uz mene?

Fata: - Sjećam se.

Mujo: - I znaš Fato šta sam ja skont'o?

Fata: - Šta ljubavi?

Mujo: - Fato, ti si meni baksuz !!!

◇
Otac: Želim da oženiš djevojku po mom izboru.

Sin: Ne, sam ću odabrati ženu svog života!

Otac: Ali ta djevojka je kćer Bill Gatesa.

Sin: Opa, u tom slučaju... OK

Nakon toga, otac odlazi do Bill Gatesa.

Otac: Imam idealnog muža za vašu kćer.

Bill Gates: Ali moja kćer je previše mlada za udaju!

Otac: Ali taj mladi muškarac je potpredsjednik Svjetske banke!

Bill Gates: Opa, u tom slučaju... OK.

Na kraju, otac odlazi u posjet predsjedniku Svjetske banke.

Otac: Imam jednog mladog muškarca kojeg bih preporučio za potpredsjednika.

Predsjednik: Ali već imam više potpredsjednika nego što ću ih ikada trebati!

Otac: Ali taj mladi muškarac je oženjen za kćer Bill Gatesa.

Predsjednik: Opa, u tom slučaju... OK

vicevi

Prodaja

Ford Escape XLT, model 2002, 78.400 milja, 6 cilindara, pogon na 2 točka, automatik, kožna sjedala, šiber krov, 1 vlasnik, odlično očuvan, Charlotte NC. Tel: 704-531-3081

Prodajem prikolicu "6*12"CGV 2009. Nova, registrovana \$5,000.00. Fatima Burić. Tel: 678-499-2270

Prodajem kamion i prikolicu. 2004 Volvo ISX, motor 572500, potrošnja 7,1 milja. Prikolica 2000 Wabash 53". Cijena \$46,000.00. Tel: 404-513-5584

4 TV-a različitih dimenzija, 2 trosjeda, 2 kreveta, 1 sto masivni sa staklom, 1 veći i 1 manji metalni sto sa 8 stolica za terasu, 1 zamrzivač, 1 kuhinjski sto sa 4 stolice, Charlotte NC. Tel: 704-241-3080

Prodajem kuću, 3 sobe, 2

kupatila - keramika, boravak, kuhinja, hodnici, garaža za 2 auta, natkrivena terasa 17x20ft, prošireni driveway, ograda visine 6ft, Charlotte NC. Tel: 704-531-3081

Prodajem pekaru i restoran, Jacksonville, Florida. Tel: 1-904-333-0466

Prodajem dvosoban stan u Sarajevu, Dobrinja II 54m2. Tel: 1-425-673-1642

Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu 65m2 ili mijenjam za Banja Luku. Tel: +387 (57) 447-146 ili +387 (65) 568-111

Prodajem dvosoban stan u Tuzli. 46m², balkon, centralno, prizemlje, blizu univerziteta, pogodno za poslovni prostor ili rentanje. E-mail: ziozion@gmail.com

Prodajem stan u Zenici 54m², dva balkona. Za informacije nazvati svakim danom od 10h-2h, a nedjeljom i ponedjeljkom od 10h-22h. Tel: 1-314-664-8919

Razno

Izdajem jednosoban stan ili sobu u privatnoj kući u Graysonu, samcu ili samici. Cijena po dogovoru. Tel: 770-736-2719

Imam par godina iskustva sa djecom raznih uzrasta. Čuvanje djece veoma povoljno, Lawrenceville, GA. Tel: 678-908-7514

Čuvala bih jedno ili dvoje djece u svojoj kući u Grayson-u. Tel: 678-979-8751

Tražite nekoga za čuvanje Vaše djece, pozovite dječiji servis na: 678-630-8126

Tražim ozbiljnu i iskrenu osobu radi druženja. Imam 46 godina, ostavljena. Tel: 1-515-226-7912

Imam 40 godina, neoženjen. Tražim malo mlađu ili mojih godina radi poznanstva i mogućeg braka. Tel: 1-904-714-8188

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

EUROPA MAGAZINE je marketing partner NTV HAYAT za područje sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-985-0592 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

Impressum**Europa Magazine****ISSN 1939-3423**

Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592

E-mail: editor@europamagazine.infoWeb address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić

Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat

Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi

Internet Presentation: Damir Setkic

Freelance writer from Europe: Milan Pekić

Community: Enes Selimović

Marketing manager: Dino Krgo

TV Hayat se na području SAD-a gleda
putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i
sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima
GlobeCastWorldTV



GlobeCast WorldTV info telefon za
narudžbe, pitanja i tehničku podršku:

1-888-988-5288

info globecastwtv.com za informacije

www.globecastwtv.com
www.ntvhayat.com



satelit: Intelsat Americas 5
na 97 stepeni zapadno

frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510

Official Bosnian Business Directory
www.bosnianyellowpages.us



Besplatan upis kompanije
**List Your Company
for free**

BOSNIAN YELLOW PAGES
BOSANSKI POSLOVNI IMENIK

Robna kuća
Marketplace

BiH štampa i TV
News and TVs

Muzika, moda,
YouTube, MySpace

Reklamirajte Vašu kompaniju u bosanskom poslovnom imeniku
Get published nationwide... Bosnian Yellow Pages

info@bosnianyellowpages.us